

JAVNO PREDUZEĆE RTCG  
PODGORICA

Datum: 05.05.2013			
№	Priloga	Priloga	Vrijednost
01	429F		

# IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O FINANSIJSKIM ISKAZIMA  
ZA 2012. GODINU

*JP "RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE"*

Tivat, 15.05.2013. godine

## SADRŽAJ

	Strana
<b>IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA .....</b>	<b>1</b>
<b>ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ .....</b>	<b>6</b>
<b>ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA/ .....</b>	<b>8</b>
<b>ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE .....</b>	<b>10</b>
<b>ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU .....</b>	<b>12</b>
<b>1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI .....</b>	<b>13</b>
<b>2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU.....</b>	<b>14</b>
<b>A. RAČUNOVODSTVENA NAČELA I OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH ISKAZA .....</b>	<b>16</b>
<b>B. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE .....</b>	<b>18</b>
<b>C. SREDNJI KURS VALUTA .....</b>	<b>26</b>
<b>D. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE.....</b>	<b>27</b>

SAVJETU I GENERALNOM DIREKTORU  
JP "RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE"

## **IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

### *Uvod*

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza Društva JP "RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE" (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji (bilans stanja) na dan 31. decembra 2012. godine i odgovarajući iskaz o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans uspjeha), iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske iskaze.

### *Odgovornost rukovodstva za finansijske iskaze*

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne prikaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

### *Odgovornost revizora*

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim iskazima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahtjeva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogrešne prikaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima u finansijskim iskazima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih prikaza u finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih iskaza radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali

ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija također uključuje ocjenu adekvatnosti primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu **za izražavanje našeg mišljenja s rezervom.**

*Osnova za mišljenje sa rezervom*

1. Kao što je navedeno u Napomeni D3 i D8 uz finansijske iskaze:

- (a) Društvo, na dan sastavljanja finansijskih iskaza, nije vršilo testiranja da li je iskazana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u punoj saglasnosti sa zahtjevima MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“, odnosno da li je fer vrijednost manja od njihove vrijednosti iskazane u finansijskim iskazima Društva, kako to zahtijeva MRS 36 – „Obezbjeđenje sredstava«. Takođe je utvrđeno da za značajne vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata postoji problem identifikacije i dokazivanja vlasništva putem usaglašenja sa podacima iz listova nepokretnosti.

Posljednja nezavisna procjena nekretnina Društva izvršena je 2010. godine, u cilju procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti i procjenjena tržišna vrijednost je priznata kao njena vjerovatna vrijednost. Kako je od dana procjene do dana sastavljanja izvještaja za 2012. godinu, došlo do značajne promjene vrijednosti nekretnina, nismo mogli da se uvjerimo koliki bi bio uticaj efekata neprimjenjivanja MRS16 na finansijske iskaze za 2012. godinu.

- (b) Društvo nije u skladu sa MSFI 1 – “Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja”, sa danom početka primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda, prestalo sa priznavanjem kumuliranih revalorizacionih rezervi u iznosu od 4,868,449 EUR-a i izvršilo raspoređivanje srazmjerno učešću u formiranju na oblike kapitala čijom su revalorizacijom ove rezerve i nastale. Takođe nije u skladu sa zahtjevima MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema”, obezbjedilo podatke o nabavnoj vrijednosti svakog sredstva koja bi bila priznata da su sredstva knjižena po modelu nabavne vrijednosti, niti je shodno članu 24 “Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica” (Sl.list CG br.5/11), obezbjedilo analitiku revalorizacionih rezervi po konkretnim sredstvima opreme, za koja je revalorizaciona rezerva formirana. Zbog prirode evidencije, nismo mogli da se uvjerimo koliki bi bio uticaj efekata neprimjenjivanja MSFI 1 i MRS16 na finansijske iskaze za 2012. godinu.

2. Kao što je navedeno u Napomeni D5 i D4 uz finansijske iskaze

- (a) Društvo nije na dan sastavljanja finansijskih iskaza u značajnom materijalnom iznosu usaglasilo potraživanja, što nije uskladu sa članom 10. „Zakona o računovodstvu i reviziji”. Nismo bili u mogućnosti da se sa sigurnošću uvjerimo u vrijednost angažovane imovine u potraživanjima za 2012. godinu i u obim rizika naplate.
- (b) Društvo je na dan 31. decembar 2012. godine u okviru drugih potraživanja iskazalo pozajmice zaposlenim u iznosu od 71,848 EUR-a, za koje nam nije prezentovana dokumentacija na osnovu koje bi se uvjerali u uslove pod kojima su date ove pozajmice. Za navedeni iznos druga potraživanja su precjenjena a kratkoročni plasmani su potcjenjeni.

Na osnovu starosne analize i analize naplativosti potraživanja, identifikovali smo druga potraživanja starija od godinu dana u iznos od 49,247 EUR-a i date avanse u iznosu od 34,479 EUR-a. Shodno bilansnom načelu opreznosti i MRS 39-„Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje” (paragraf 45 i 46), bilo je potrebno izvršiti obezvrijeđenje, odnosno ispravku vrijednosti potraživanja, u iznosu od 83,726 EUR-a. Za navedeni iznos precjenjen je finansijski rezultat (dobit), precjenjena potraživanja za date avanse u iznosu od 34,479 EUR-a i precjenjena druga potraživanja u iznosu od 49,247 EUR-a.

3. Kao što je navedeno u Napomeni D16, Društvo nije izvršilo procjenu beneficija po osnovu otpremnina prilikom odlaska radnika u penziju i jubilarnih nagrada za zaposlene u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu, niti je u finansijskim iskazima za 2012. godinu priznalo rezervisanja po tom osnovu. U skladu sa MRS 19 - „Primanja zaposlenih” rezervisanja za beneficije zaposlenima obračunavaju se na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima. Nije bila raspoloživa odgovarajuća procjena ovlašćenog aktuara i shodno tome nije bilo moguće kvantifikovati efekte ove procjene na finansijske iskaze za 2012. godinu.

*Mišljenje sa rezervom*

Po našem mišljenju, **osim za efekte pitanja iznijetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom**, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2012. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore.

*Skretanje pažnje*

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po sledećem:

- (a) Kao što je navedeno u Napomeni D8 uz finansijske iskaze, Društvo je sa stanjem na dan 31. decembar 2012. godine, iskazalo kumulirane gubitake u iznosu od 6,743,076 EUR.-a i sa stanjem na taj dan iskazalo tekuće obaveze u visini od 4,865,675 EUR-a, što je više od tekuće imovine za 3,487,122 EUR-a. Ova pitanja zajedno sa drugim pitanjima opisanim u Napomeni D24 i D25, ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje izazivaju značajnu sumnju da će Društvo biti u stanju da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti. Društvo je u postupku dogovora sa Vladom Crne Gore oko preuzimanja duga prema European Broadcasting Union u visini od 1,100,000 EUR-a, 900,000 EUR-a za poreski dug i 400,000 EUR-a za dug prema Elektroprivredi Crne Gore i drugim dobavljačima. Po tom osnovu, rukovodstvo ima razumna očekivanja da će Društvo imati na raspolaganju adekvatna sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti
- (b) Kao što je navedeno u Napomeni D3, Društvo je u 2012. godini promjenilo korisni vijek upotrebe nepokretnosti, postrojenja i opreme i primjenilo nove stope amortizacije za tekuću i naredne godine. Navedena računovodstvena procjena uticala je na smanjenje prosječne stope amortizacije, tako da je ista u 2012. godinu iznosila 1.86% (u 2011. godini 3.12%).
- (c) Kao što je navedeno u Napomeni D9, Društvo nije u skladu sa paragrafom 64 i 65 MRS 1-„Prezentacija finansijskih izvještaja”, klasifikovalo kao kratkoročnu obavezu dio dugoročnog kredita koji dospjeva u 2013. godini. Da je izvršena klasifikacija kratkoročnog dijela obaveze, Društvo bi iskazalo na kratkoročnim finansijskim obavezama dio dugoročnog kredita u vrijednosti od 515,246 EUR-a.
- (d) Kao što je navedeno u Napomeni D13, Poreski zakoni Crne Gore često se mogu različito tumačiti od strane poreskih vlasti u odnosu na tumačenja rukovodstva Društva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period zastarjelosti poreske obaveze je pet godina, i to znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.
- (e) Kao što je navedeno u Napomeni D23, na dan 31. decembra 2012. godine, protiv Društva se vodi više sudskih sporova u kojima prema nama dostupnim podacima, tužioci potražuju iznos od 1,648,971 EUR-a, stim da za jedan broj sporova nije data procjena vrijednosti, niti je data procjena mogućih efekata zatezних kamata. Prema izjavi ovlašćenih zastupnika Društva, nije moguće sa sigurnošću predvidjeti konačan

ishod sporova. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima, jer po procjeni rukovodstva, neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

- (f) Kao što je navedeno u napomeni D24 uz finansijske izveštaje, koeficijent finansijske stabilnosti je 1.11, što znači da je dugoročno vezana imovina veća od trajnog i dugoročnog kapitala za 3,760,336 EUR-a, što otežava održavanje likvidnosti.
- (g) Kao što je navedeno u Napomeni D25 uz finansijske iskaze, potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti je veći od ostvarenog poslovnog prihoda za 5,684,395 EUR-a. Neophodno je da Društvo sačini program za izlazak iz zone poslovanja sa gubitkom.

*Ostala pitanja*

Reviziju finansijskih iskaza za prethodnu godinu, obavilo je revizijsko društvo VM KOD DOO Podgorica, i izrazilo mišljenje sa rezervom.

Tivat, 15.05.2013. godine

Ovlašćeni revizor,  
  
Mr. Ljerka Momčilović



**TO THE COUNCIL AND  
GENERAL MANAGER OF  
THE PE "RADIO AND TELEVISION OF MONTENEGRO"**

## **INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

### *Introduction*

We have audited the accompanying financial statements of the Company PE "RADIO AND TELEVISION OF MONTENEGRO" (hereinafter referred to as the "Company") which comprise a statement of financial position (the balance sheet) as at 31 December 2012, and a statement of comprehensive income (the income statement), a statement of changes in equity, and a cash flow statement for the year then ended, as well as a summary of significant accounting policies and explanatory notes to financial statements.

### *Management responsibility for financial reports*

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards, and accounting regulation of Montenegro, and for internal controls determined by management as necessary for the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### *Auditor's responsibility*

Our responsibility is to express an opinion on financial statements on the basis of an audit. We performed the audit in accordance with International Auditing Standards. These standards require compliance with ethical principles and to plan and execute the audit in a way that allows that, in reasonable degree, we make sure that financial statements do not contain the wrong information of material importance.

This audit includes the implementation of procedures to obtain audit evidence about the amounts and information disclosed in the financial statements. Selected procedures are based on the judging of auditors, including risk assessment of materially significant errors in the financial statements, made due to fraud or error. During the evaluation of these risks, the auditor considers internal controls that are relevant to the composition and objective presentation of financial statements in order to design accounting procedures that are relevant under the given circumstances, but not for the purpose of expressing opinion on the efficiency of internal control systems of legal entity. Audit also includes assessing the accounting



policies applied and evaluation of accounting estimates carried out by management, and evaluation of general presentation of financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis **for expressing our qualified opinion.**

*Basis for qualified opinion*

1. As explained in Note D3 and D8 to the financial statements:

- (a) At a date of preparation of financial statements, the Company has not tested whether the presented value of property, plant and equipment is in full compliance with the requirements of IAS 16 – Property, Plant and Equipment, i.e. whether their fair value is less than the value indicated in the financial statements of the Company, as required by IAS 36 – Impairment of Assets. In addition, it was found out that there is a problem to identify and proof the ownership of significant value of land and buildings through harmonization with the data from certificates of title.

The last independent assessment of the Company's property was carried out in 2010, in order to assess the market value of property, and its estimated market value has been recognized as its likely value. Given that from the date of assessment to the date of preparation of the financial statement for 2012, there was a significant change in the property value, we could not be confident what would be the impact of the effects of non-application of IAS 16 on the financial statements for 2012.

- (b) The Company did not, in accordance with IFRS 1 - "First-time Adoption of International Financial Reporting", as of the date of commencement of application of International Accounting Standards, cease to recognize accumulated revaluation reserves in the amount of EUR 4,868,449 and it has not made allocations proportionally to participation in the formation to the forms of capital which revaluation produced these reserves. In addition, it has not, in accordance with the requirements of IAS 16 "Property, Plant and Equipment", provided data about acquisition value of each asset that would have been recognized if the assets had been posted at the acquisition value model, nor, pursuant to Article 24 of the "Rulebook on the chart of accounts and content of account in the chart of accounts for companies and other legal entities" (Official Gazette of Montenegro 5/11), it provided analytics of revaluation reserves by concrete funds for equipment, for which the revaluation reserve has been formed. Due to the nature of the records, we could not be confident what would be the impact of the effects of non-application of IFRS 1 and IAS 16 on the financial statements for 2012.

2. As indicated in Note D5 and D4 to the financial statements:

- (a) At the date of production of the financial statements the Company had not harmonized receivables of substantial amount, this being not in compliance with Article 10 of the "Law on Accounting and Auditing". We were not able to be assured in the value of engaged property in receivables for 2012 and the extent of collection risk.
- (b) On 31 December 2012, the Company presented loans to employees totalling Euro 71.848 within other receivables, for which we have not received documentation to verify the conditions under which these loans have been given. Other receivables have been overrated and short-term placements underestimated for the above-mentioned amount.

Based on the age analysis, and collectibility of accounts receivable analysis, we have identified other receivables older than one year in the amount of Euro 49.247 and the given advance payment totalling Euro 34.479. In accordance with the precautionary principle of the balance and IAS 39 - "Financial Instruments: Recognition and Measurement" (paragraph 45 and 46), it was necessary to carry out impairment, i.e. correction of value of receivables in the amount of Euro 83.726. The financial result (profit) has been overestimated for the above-mentioned amount as well as receivables for the given advance payment in the amount of Euro 34.479 and other receivables in the amount of Euro 49.247.

3. As explained in Note D16, the Company has not made an assessment of the benefits arising from severance payment for employees in retirement and long-service awards to employees in accordance with the Collective Agreement and Labour Law, nor it has recognized allocations on that basis in the financial statements for 2012. In accordance with IAS 19 - "Employee Benefits" provision for employee benefits are calculated based on the current value of expected future payments to employees. An appropriate assessment of the certified actuary was not available, and thus it was not possible to quantify the effects of this assessment on the financial statements for 2012.

#### *Qualified opinion*

In our opinion, **except for the effects of issue stated in the paragraph Basis for qualified opinion**, the financial statements give a true and fair view, in accordance with all materially significant issues, of the financial position of the Company as of 31 December 2012, and of the results of its operations, cash flow for the year ending on that date, in accordance with International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards and accounting regulation of Montenegro.

*Emphasis of matter*

Our opinion does not contain qualification in relation to following:

- (a) As explained in Note D8 to financial statements, The Company has reported a total accumulated loss in the amount of Euro 6,743,076 in accordance with the balance at 31 December 2012, and current liabilities in the amount of Euro 4,865,675 in accordance with the balance at the same date, this being higher than the value of current assets for Euro 3,487,122. These issues along with other matters described in Note D24 and D25, indicate the existence of material uncertainties which cause substantial doubt that the Company will be able to continue operating on the principle of permanence. The Company is in the process of agreement with the Government of Montenegro on taking over the debt to the European Broadcasting Union in the amount of Euro 1,100,000, Euro 900,000 for the tax debt, and Euro 400,000 for the debt to the Electric Power Utility of Montenegro and other suppliers. Based on that, the management has a reasonable expectation that the Company will have access to adequate resources to continue its business operations in the foreseeable future.
- (b) As explained in Note D3, in 2012, the Company changed the lifetime property, plant and equipment and applied new depreciation rates for the current and next year. The above accounting assessment has affected the abatement of average depreciation rate, so that it amounted to 1.86% in 2012 (and 3.12 % in 2011).
- (c) As explained in Note D9, the Company has not, in compliance with paragraph 64 and 65 of IAS 1 - "Presentation of Financial Statements", classified a part of the loan due in 2013 as a short-term liability. If the classification of the short-term part of liability had been carried out, the Company would express a part of the long-term loan totalling Euro 515.246 in short-term liabilities.
- (d) As explained in Note D13, tax laws of Montenegro can often be interpreted differently by the tax authorities in relation to the interpretation of the Company's management. As a result of the above, transactions may be denied by tax authorities and the Company may be charged additional taxes, penalties and interest. A tax liability becomes outdated after a period of five years, and this means that the tax authorities are entitled to determine settlement of outstanding obligations within five years from the date when the obligation was incurred.
- (e) As explained in Note D23, at 31 December 2012, the Company was subject to several court cases in which, in accordance with the data available to us, the prosecutors claim an amount of Euro 1,648,971, taking into account that there was no value assessment given for a number of court cases, nor assessment of the possible effects of default interests. According to the statements of authorized representatives of the Company, the ultimate outcome of these court cases cannot be certainly predicted. The Company has not provided allocations for potential liabilities from these disputes, because, in accordance with management's estimate, there will be no potential significant material losses on this basis.

- (f) As explained in Note D24 to financial statements, financial stability coefficient is 1.11, which means that the value of long-term property is higher than permanent and long-term capital for Euro 3,760,336, making it difficult to maintain liquidity.
- (g) As explained in Note D25 to financial statements, required revenue to achieve neutral gain from regular activities is higher than achieved business revenue for Euro 5,684,395. It is necessary that the Company makes a programme for recovering from operating losses.

*Other issues*

The auditing company VM KOD DOO Podgorica carried out an audit of the financial statements for the previous year and expressed its qualified opinion.

Tivat, 15 May 2013



Certified Public Auditor,  
Ljerka Momcilovic M.A.

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/  
na dan 31.12.2012. godine**

EUR-a

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. Iskaze	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
<b>A K T I V A</b>			
<b>A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL</b>			
<b>B. STALNA IMOVINA (I do IV)</b>		<b>38,995,097</b>	<b>39,453,622</b>
I. GOODWILL			
II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	D2	47,212	1,495
III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)	D3	38,947,885	39,452,127
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	D3	38,947,885	39,452,127
2. Investicione nekretnine			
3. Biološka sredstva			
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2+3)			
1. Učešće u kapitalu			
2. Učešće u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća			
3. Ostali dugoročni plasmani			
<b>C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>			
<b>D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>			
<b>E. OBRтна SREDSTVA (I do II)</b>		<b>1,378,553</b>	<b>1,336,864</b>
I. ZALIHE	D4	157,089	148,376
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)	d8	1,221,464	1,188,488
1. Potraživanja	D5	704,436	652,391
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobit			
3. Kratkoročni finansijski plasmani			
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	D6	82,843	265,763
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	D7	434,185	270,334
<b>F. UKUPNA AKTIVA (A+B+C+D+E)</b>		<b>40,373,650</b>	<b>40,790,486</b>

## ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. iskaze	EUR-a Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
<b>P A S I V A</b>			
<b>A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII)</b>		<b>32,841,850</b>	<b>35,325,250</b>
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	D8	6,227,097	6,227,097
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL			
III. REZERVE			
IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	D8	32,777,387	32,980,610
V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU			
VI. NERASPOREĐENA DOBIT	D8	580,442	339,728
VII. GUBITAK	D8	(6,743,076)	(4,222,185)
VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI			
<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (I do II)</b>		<b>2,550,000</b>	<b>1,000,000</b>
I. DUGOROČNA REZERVISANJA			
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)		2,550,000	1,000,000
1. Dugoročni krediti	D9	2,550,000	1,000,000
2. Ostale dugoročne obaveze			
<b>C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	D10	<b>116,125</b>	<b>98,374</b>
<b>D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (I+II)</b>		<b>4,865,675</b>	<b>4,366,862</b>
I. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)		4,865,675	4,366,862
1. Kratkoročne finansijske obaveze			
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno			
3. Obaveze iz poslovanja	D11	2,917,793	2,301,640
4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	D12	1,044,858	1,324,793
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	D13	597,456	368,400
6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	D14	305,568	372,029
II KRATKOROČNA REZERVISANJA			
<b>E. UKUPNA PASIVA (A+B+C+D)</b>		<b>40,373,650</b>	<b>40,790,486</b>

## ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine

EUR-a

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin.iskaze	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
	0		
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (1 do 5)</b>	<b>D15</b>	<b>9,774,045</b>	<b>10,128,188</b>
1. Prihodi od prodaje	D15	1,806,420	1,244,484
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe			
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka			
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka			
5. Ostali poslovni prihodi	D15	7,967,625	8,883,704
<b>II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)</b>	<b>D16</b>	<b>11,853,761</b>	<b>12,970,195</b>
1. Nabavna vrednost prodate robe	D16	4,112	2,669
2. Troškovi materijala	D16	658,379	504,940
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	D16	7,800,278	8,953,900
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	D16	776,811	1,230,415
5. Ostali poslovni rashodi	D16	2,614,181	2,278,270
<b>A. POSLOVNI REZULTAT (I - II)</b>		<b>(2,079,716)</b>	<b>(2,842,007)</b>
I. FINANSIJSKI PRIHODI	D17	7,165	18,007
II. FINANSIJSKI RASHODI	D18	300,617	112,961
<b>B. FINANSIJSKI REZULTAT (I-II)</b>		<b>(293,452)</b>	<b>(94,954)</b>
I. OSTALI PRIHODI	D19	144,638	33,017
II. OSTALI RASHODI	D20	274,610	965,175
<b>C. REZULTAT OSTALIH AKTIVNOSTI (I-II)</b>		<b>(129,972)</b>	<b>(932,158)</b>
<b>D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (A+B+C)</b>		<b>(2,503,140)</b>	<b>(3,869,119)</b>
<b>E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO</b>			
<b>F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (D+E)</b>		<b>(2,503,140)</b>	<b>(3,869,119)</b>

## ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA/ (nastavak)

EUR-a

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. iskaze	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
<b>G. DRUGE STAVKE REZULTATA / POVEZANE SA KAPITALOM/ (1 do 5)</b>			
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju			
2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja			
3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učesća u kapitalu pridruženih društava			
4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi definisanim planovima penzionih naknada			
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine			
<b>H. PORESKI RASHOD PERIODA (1+2)</b>		<b>17,751</b>	<b>(17,848)</b>
1. Tekući porez na dobit			
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	D21	17,751	(17,848)
<b>I. NETO REZULTAT (F+G-H)</b>	D21	<b>(2,520,891)</b>	<b>(3,851,271)</b>
<b>J. ZARADA PO AKCIJI</b>			
1. Osnovna zarada po akciji			
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji			



## ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

### u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine

EUR-a

P O Z I C I J A	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	<b>10,017,238</b>	<b>9,897,393</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	10,013,504	9,896,658
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3,734	735
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja		
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	<b>11,391,701</b>	<b>10,781,140</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3,742,519	1,918,848
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	7,483,492	8,845,242
3. Plaćene kamate	165,690	17,050
4. Porez na dobit		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda		
<b>III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)</b>	<b>(1,374,463)</b>	<b>(883,747)</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)		
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja		
5. Primljene dividende		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	<b>356,291</b>	<b>62,415</b>
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)		
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred.	356,291	62,415
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)		
<b>III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) (I - II)</b>	<b>(356,291)</b>	<b>(62,415)</b>

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)**

EUR-a

P O Z I C I J A	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	<b>1,550,000</b>	<b>1,000,000</b>
1. Uvećanje osnovnog kapitala		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	1,550,000	1,000,000
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)		
3. Finansijski lizing		
4. Isplaćene dividende		
<b>III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	<b>1,550,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>D. NETO TOK GOTOVINE (AIII + BIII + CIII)</b>	<b>(180,754)</b>	<b>53,838</b>
<b>E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA</b>	<b>265,763</b>	<b>226,328</b>
<b>F. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>3,255</b>	<b>14,863</b>
<b>G. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>(5,421)</b>	<b>(29,266)</b>
<b>H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (D+E+F+G)</b>	<b>82,843</b>	<b>265,763</b>

## ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

### u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine

EUR-a

OPIS	Osnovni kapital	Ostali kapital	Neuplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacijske rezerve	Neraspoređena dobit	Gubitak	Otkupljene sopstvene akcije i udeli	Ukupno
Stanje na dan: 01.01.2011. godine	6,227,097					33,329,636		(370,913)		<b>39,185,820</b>
Efekti retroaktivno ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini										
<b>Korigovano početno stanje na dan 01.01.2011. godine</b>	<b>6,227,097</b>					<b>33,329,636</b>		<b>(370,913)</b>		<b>39,185,820</b>
Neto promjene u godini						(349,026)	339,728	(3,851,272)		<b>(3,860,570)</b>
Stanje na dan: 31.12.2011. godine	<b>6,227,097</b>					<b>32,980,610</b>	<b>339,728</b>	<b>(4,222,185)</b>		<b>35,325,250</b>
Efekti retroaktivno ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini										
<b>Korigovano početno stanje na dan 01.01.2012. godine</b>	<b>6,227,097</b>					<b>32,980,610</b>	<b>339,728</b>	<b>(4,222,185)</b>		<b>35,325,250</b>
Neto promjene u godini						(203,223)	240,714	(2,520,891)		<b>(2,483,400)</b>
Stanje na dan: 31.12.2012. godine	<b>6,227,097</b>					<b>32,777,387</b>	<b>580,442</b>	<b>(6,743,076)</b>		<b>32,841,850</b>

## NAPOMENE UZ IZVEŠTAJ

### 1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI

1.1. U skladu sa članom 3a. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni list RCG", br. 69/05 i "Službeni list CG", br. 80/08 i 32/11) Društvo je razvrstano u srednje pravno lice i prema članu 80 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list C G", br. 46/10, 40/11, 53/11 i 06/13) i članu 19. Statuta JP RTCG (RTCG br.01-1331 od 19.03.2012), obavezno je da izvrši reviziju finansijskih iskaza a shodno članu 23, stav 3 Zakona o radio-difuznom servisima Crne Gore dužno je da izvještaj ovlaštenog revizora stavi na uvid javnosti, putem web sajta.

1.2. Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih izvještaja su:

1. Rade Vojvodić, generalni direktor,
2. Mladenka Nikčević, rukovodilac finansijske službe.

1.3. Dokumenti revizije su finansijski iskazi Društva (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Tokovi gotovine, Iskaz o promjenama na kapitalu) kao i Bruto bilans, popisne liste, Odluke organa upravljanja i rukovođenja, dokumenti o poslovnim događajima, izvještaji, zapisnici o kontroli, Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, normativna akta, izvod iz registra, drugi dokazi i objašnjenja koja su revizoru stavljena na raspolaganje.

Izjavom rukovodstva br. 01-3709 od 15.05.2013. godine potvrđeno je da su priloženi finansijski iskazi obuhvatili cjelokupnu imovinu i obaveze Društva i da su identični sa finansijskim iskazima koji su dostavljeni Poreskoj upravi, kao i da su iste potpisali odgovorna i ovlašćena lica.

1.4. Dokumentaciju i podatke su nam prezentirale sledeće osobe:

1. Mladenka Nikčević, rukovodilac finansijske službe,
2. Ljiljana Đuković, šef knjigovodstva.

1.5. Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se u Društvu i odgovara načelima urednog knjigovodstva.

1.6. Interna kontrola je organizovana kao poseban organizacioni dio i odvija se u skladu sa neophodnim uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mesta.

1.7. Revizorski tim:

1. mr Ljerka Momčilović
2. Zorica Vujović

1.8. Vrijeme trajanja revizije kod klijenta: 17. april 2013 - 15. maja 2013. godine.

## 2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

U skladu sa Zakonom o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore ("Sl. list CG", br.79/08 i 45/12), svoju djelatnost ovo Društvo obavlja pod nazivom Javno preduzeće „Radio i televizija Crne Gore” Podgorica.

Društvo djeluje u jedinstvenom radio-difuznom sistemu od 1991. godine pod nazivom Radio-Televizija Crne Gore. Od 2002. godine Radio Crne Gore i Televizija Crne Gore su javni radio difuzni servisi građana Crne Gore.

Kao Javno preduzeće, Društvo je od 1990 godine bilo upisano u registar Privrednog suda u Podgorici, pod brojem 1-201-00, broj upisa FI 2407/90. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br.6/2002), Društvo je izvršilo ažuriranje registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, 06. avgusta 2002. godine, pod registracionim brojem 8-0002993/001. Posljednja promjena podataka u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici izvršena je 07 decembra 2011. godine, registracijom promjene direktora i statuta, pod registracionim brojem 8-0002993/007.

Osnivač Društva, prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata je Skupština Crne Gore.

U skladu sa Zakonom o unapređenju poslovnog ambijent ("Sl. list Crne Gore", br. 40/10 od 22.07.2010) javna preduzeća su dužna da se reorganizuju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, tj. do 22.07.2013. godine. Do dana završetka ovog izvještaja nisu nam prezentovane informacije o planovima za reorganizaciju Društva po navedenom osnovu.

Društvo obavlja privrednu djelatnost sa sledećim registracionim oznakama:

Pun naziv firme: Javno preduzeće "RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE"

Skraćeni naziv Javnog preduzeća: "RTCG"

Mjesto: Podgorica

Adresa: Bulevar Revolucije 19

Šifra osnovne djelatnosti: 6020

Naziv osnovne delatnosti: Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa

Matični broj: 02020220

Poreski identifikacioni broj: 02020220

PDV registracioni broj: 20/31-00023-0

Oznaka i broj rešenja u registru privrednih subjekata: 80002993

Veličina pravnog lica: srednje

Prosječan broj zaposlenih u 2012. godini je bio 699, (u 2011. godini, prosječan broj zaposlenih je bio 748 zaposlenih).

Na dan objavljivanja ovih finansijskih izkaza, tj. 31. mart 2012. godine, Savjet RTCG čine članovi čija su imena prikazana u pregledu koji slijedi:

<b>Ime i prezime</b>	<b>Pozicija</b>
G-din Dušan Simonović	Predsjednik
G-din Branko Banjević	Član
G-din Draško Đuranović	Član
G-din Goran Đurović	Član
G-din Momčilo Zeković	Član
G-din Nikola Vujanović	Član
G-dja Slavica Striković	Član
G-din Veselin Vujanović	Član
G-din Vojo Banović	Član
i	
G-din Rade Vojvodić	Generalni direktor

Reviziju finansijskih iskaza za prethodnu godinu vršilo je revizijsko društvo »VM KOD« DOO Podgorica, koje je izrazilo mišljenje sa rezervom.

## **A. RAČUNOVODSTVENA NAČELA I OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Pri sačinjavanju finansijskih iskaza Društvo je obavezno da se pridržava sledećih načela:

**A1. NAČELO STALNOSTI** podrazumjeva da društvo u doglednom periodu ne mijenja osnovnu djelatnost osim u slučaju značajnog gubitka tržišta ili bitnog smanjenja prirodnih resursa neophodnih za obavljanje djelatnosti. Zbog toga, finansijski iskazi treba da pruže objektivnu osnovu za donošenje ispravnih upravljačkih odluka i da spriječe donošenje pogrešnih upravljačkih odluka, s ciljem opstanka društva u neograničenom roku. Ispravne upravljačke odluke biće donijete ako finansijski iskazi objektivno iskazuju prinosti, imovinski i finansijski položaj društva. Donošenje pogrešnih upravljačkih odluka biće sprečeno ako se pri bilansiranju dosledno poštuje načelo opreznosti.

**A2. NAČELO REALIZACIJE** podrazumjeva da se u bilans uključuju poslovni događaji kad su nastali (obračunati i fakturisani) a ne kada su naplaćeni odnosno plaćeni. U bilansu uspjeha iskazuje se finansijski rezultat koji je tržišno potvrđen.

**A3. NAČELO OPREZNOSTI** kada data imovina ili obaveza ne mogu biti objektivno vrednovani, načelo opreznosti zahtjeva da se imovina vrednuje po nižoj a obaveza po višoj vrijednosti, što se ostvaruje promenom načela impariteta. Načelo impariteta podrazumjeva kod građevina, postrojenja, oprema i nematerijalnih ulaganja procjenu kraćeg korisnog vijeka ili primjenu degresivne amortizacije kod postrojenja i opreme, procjenu zaliha učinaka po neto prodajnoj cijeni kada je ona niža od cijene koštanja, procjena hartija od vrijednosti po nabavnoj cijeni kada je ona niža od berzanske cijene ili kada je berzanska cijena nestabilna, rezervisanje u visini najviših troškova koji se mogu očekivati i slično. Sva ova procijenjivanja vrše se nezavisno od njihovog uticaj na finansijski rezultat.

**A4. NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA** po kome se uzimaju u obzir svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.

**A5. NAČELO POJEDINAČNOG PROCIJENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA** pri čemu eventualna grupna procijenjivanja nisu dozvoljena.

**A6. NAČELO IDENTITETA BILANSA** po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

**A7. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH ISKAZA** Finansijski iskazi su sačinjeni po računovodstvenim propisima Crne Gore koje čine:

- Zakon o računovodstvu i reviziji («Sl. list R CG » br. 69/05 i «Sl. list CG » br.80/08 i 32/11),
- Međunarodnim računovodstvenim standardima,
- Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja,
- Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 05/11);

- Pravilnik o formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 05/11);
- Pravilnik o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stanjem popisa (Sl.list br. 34/09);
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02 , 80/04 i "Sl. list C G", br. 40/08, 86/09, 73/10, 40/11 i 14/12);
- Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica ("Sl. list CG", br. 08/09 i 11/11 )
- Pravilnik o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije ( "Sl.list RCG br. 28/02);
- Zakon o porezu na dodatu vrijednost («Sl. list R CG » br. 65/01, 12/02, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05 i 46/06 i « Sl.list CG » br.16/07, 73/10 i 40/11) ;
- Zakon o Zakon o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 i "Sl. list Crne Gore",br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11);
- Zakon o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06 i "Sl. list CG", br. 53/09, 73/10, 40/11 i 06/13)

Zvanična valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Evro (EUR).

Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji pravna lica primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde od 1. januara 2003. godine.

Prema članu 3 Zakona o računovodstvu i reviziji, pravna lica sastavljaju finansijske iskaze po Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno po Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje je proglasio IASB i usvojio i objavio nadležni organ koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC) dobio pravo na prevod i objavljivanje. Nadležni organ u navedenom smislu u Crnoj Gori je Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore, koji je nosioc Konzorcijuma, sa Ekonomskim fakultetom Crne Gore i Savezom računovođa i revizora Srbije, kao članovima Konzorcijuma., Savez računovođa i revizora Srbije, po ovlašćenju Fondacije odbora za Međunarodne računovodstvene standarde, izvršio je prevod zvaničnih tekstova MRS/MSFI objavljenih do 01. januara 2009. godine i iste u saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore, izdao u 2010. godine.



## **B. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE**

**B1. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL** procenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.

**B2. NEMATERIJALNA ULAGANJA** se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva, a obuhvataju se: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence, nematerijalni troškovi istraživanja i procijenjivanja prirodnih resursa (MSFI 6 - Istraživanje i procenjivanje prirodnih resursa), ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u okviru kojih su troškovi zakupa, pravo korišćenja državnog zemljišta), kao i kupovinom stečeni goodwill.

Nematerijalna ulaganja, izuzimajući goodwill, vrednuju se u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna ulaganja. Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti (paragraf 74 MRS 38).

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se proporcionalnom metodom u roku od 5 godina, osim ulaganja čije je vrijeme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora.

Nabavna vrijednost kupovinom stečenog goodwilla utvrđuje se uskladu sa paragrafom 51 MSFI 3 – Poslovne kombinacije. Goodwill se ne amortizuje (paragraf 55 MSFI 3). Njegova vrijednost se testira u skladu sa paragrafom 88 MRS 36 i eventualno smanjenje vrijednosti evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.

### **B3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva (knjige u biblioteci, djela likovnih umetnika, spomenike kulturne i istorijske) i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.

Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka.

Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena se vrši po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka navedenog u tački B5.

### **B4. INVESTICIONE NEKRETNINE**

Ova imovina obuhvata zemljište i građevinske objekte. Početno priznavanje se vrši po nabavnoj cijeni. U toku korisnog veka investicione nekretnine se ili procenjuju po poštenoj vrijednosti ili se vrši amortizacija građevinskih objekata (paragraf 38 i 53 MRS 40 - Ulaganja u nekretnine).

Ako se investicione nekretnine amortizuju pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve, a negativni efekti na teret revalorizacione rezerve, a ako te revalorizacione rezerve nema negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Ukoliko se investicione nekretnine ne amortizuju, pozitivni efekti procjene su prihod od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashod po osnovu obezvređenja tekućeg perioda.

## B5. AMORTIZACIJA

Osnovica za obračun amortizacije je nabavna odnosno procijenjena poštena vrijednost. Metod obračuna je proporcionalan (paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema).

Društvo primenjuje linearnu metodu i sledeće stope amortizacije:

<b>Nekretnine postrojenja i oprema</b>	<b>Korisni vijek trajanja</b>	<b>Stope amortizacije</b>
Građevinski objekti	100 godina	1,0 %
Radio i tv studijska oprema	7 do 10 godina	10-14,28%
Mobilna radio i tv reportažna oprema	5 do 10 godina	10-20 %
Računarska oprema	7 godina	14,28 %
Specijalni i univerzalni alati	10 godina	10 %
Reportažna kola	15 godina	6,66 %
Putnički automobili i kombi vozila	10 godina	10 %
Ostala oprema	5 do 10 godina	10-20 %

## B6. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

### B6.1. Učešće u kapitalu

Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi uključuju u konsolidovani bilans vrednuje se po knjigovodstvenoj vrijednosti (paragraf 2 MRS 39 – Finansijski instrumenti: odmeravanje i priznavanje). Međutim ako je zavisno pravno lice sa sjedištem u drugoj državi, bilans tog pravnog lica je u valuti te države. Za potrebe konsolidovanja taj bilans biće preračunat u EUR-e i to: pozicije bilansa stanja po srednjem kursu na dan bilansa a pozicije bilansa uspjeha po srednjem kursu na sredini perioda koji obuhvata bilans uspjeha. Dakle i udio u kapitalu matičnog društva kod zavisnog društva iz druge države biće iskazan po srednjem kursu na dan bilansa. Da se kod konsolidovanog bilansa ne bi javila razlika između iznosa učešća u kapitalu i iznosa udjela u kapitalu, učešće u kapitalu zavisnog društva u drugoj državi treba vrednovati po srednjem kursu valute te države na dan bilansa.

Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi ne uključuju u konsolidovani bilans vrednuju se ovako:

- ako su dati u EUR-ima po knjigovodstvenoj vrijednosti,

- ako su izraženi u akcijama koje se kotiraju na berzi po berzanskoj cijeni akcije na dan bilansa. Pozitivni efekat se evidentira u korist revalorizacije rezerve a negativni na teret ranije ostvarene revalorizacije rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda obezvređenja,
- ako su izraženi u stranoj valuti preračunavaju se na srednji kurs na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist finansijskih prihoda a negativne kursne razlike na teret finansijskih rashoda.

**B6.2. Dugoročne hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća** vrednuju se ovako:

- ako su izražene u EUR-ima a nisu uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po prodajnoj berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacije rezerve a negativni na teret ranije ostvarene revalorizacije rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda obezvređenja,
- ako su izražene u stranoj valuti a nisu uključene na listu kotacije berze, vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u okviru finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

**B6.3. Dugoročni krediti i ostali dugoročni plasmani** vrednuju se ovako:

- ako su dati u EUR-ima vrednuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su dati u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Ukoliko su dati krediti sa valutnom klauzulom vrednuju se po kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.

**B7. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA** kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 – Porez na dobit a evidentiraju u korist odloženih poreskih rashoda.

**B8. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJA**

Stalna sredstva namenjena prodaji su nabavljene nekretnine, postrojenja i oprema radi prodaje, a vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.

Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema djela društva čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti.

Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj cijeni umanjenoj za troškove prodaje vrši se procjenjivanje po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti su prihodi od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu obezvređenja. (paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namenjena prodaji i prestanak poslovanja)

**B9. ZALIHE**

Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke.

Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih djelova, sitnog inventara i robe vrši se po prosječnoj nabavnoj cijeni.

Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj cijeni a razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.

Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva.

**B10. POTRAŽIVANJA** - obuhvataju potraživanja od prodaje (kupci matična i zavisna pravna lica, kupci ostala povezana pravna lica, kupci u zemlji i kupci u inostranstvu), potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja (potraživanja za kamatu i dividendu, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobit).

Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraživanja od dužnika u stečaju i potraživanja koja nisu naplaćena za 365 dana od dana dospjeća, indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

**B11. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBIT** obuhvataju preplaćeni porez na dobit.

**B12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI** obuhvataju kratkoročne kredite (kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i dio dugoročnih kredita koji dospjeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje dospjevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Hartije od vrijednosti uključene na listu kotacije berze efekata vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti promene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.

Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za 365 dana od dana dospjeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

**B13. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA** obuhvata neposredno unovčive hartije od vrijednosti (ove hartije od vrijednosti zamenjuju gotovinu u platnom prometu, čekovi, na primer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj ili stranoj valuti.

Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

**B14. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA** obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrijednost koji nije konpenziran sa naplaćenim porezom na dodatnu vrijednost, potraživanja za više plaćeni porez na dodatnu vrijednost, unaprijed obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unaprijed obračunate kamate, na primjer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

**B15. KAPITAL OBUHVATA:** osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve, nerealizovane dobitke po osnovu hartija od vrijednosti, neraspoređenu neto dobit ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital.

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrijednosti i gubitak iz ranijih godina i tekuće godine su ispravka vrijednosti kapitala.

Otkupljene sopstvene akcije su takođe ispravka vrijednosti kapitala.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti, a otkupljene sopstvene akcije po otkupljenoj cijeni.

Upisani neuplaćeni kapital u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.

Revalorizaciona rezerva se smanjuje

- u korist neraspoređene dobiti ranijih godina kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda po cijeni iznad sadašnje vrijednosti,
- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine revalorizacione rezerve.

**B16. GUBITAK IZNAD VRIJEDNOSTI KAPITALA** je razlika između ukupnog gubitka i kapitala.

**B17. DUGOROČNA REZERVISANJA** predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:

- rezervisanja za troškove u garantnom roku,
- rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstva,
- rezervisanja za zadržane kaucije i depozite,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove (sudske sporove).

Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

**B18. DUGOROČNE OBAVEZE** obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj neisplaćenj vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom vrednuje se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

**B19. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE** kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 - Porez na dobit, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.

**B20. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE** obuhvataju kratkoročne obaveze sa rokom dospjeća do godinu dana i dio dugoročnih obaveza koji dospjeva za plaćanje u narednoj godini. Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalno vrijednosti a obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.

**B21. OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO** obuhvataju se obaveze u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva namenjena prodaji i prestanak poslovanja.

**B22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA** obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije, dobavljače, izdate mjenice i čekove povjeriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

**B23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE i PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA** obuhvataju obaveze po osnovu zarada i naknada zarada u bruto iznosu, obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, obaveze za dividendu, obaveze za naknade prema zaposlenima, obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o djelu, obaveze za obustavljene neto zarade i ostale obaveze. Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode i primljene donacije.

**B24. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA** obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine. Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode i primljene donacije.

**B25. OBAVEZE PO OSNOVU ZA POREZ NA DOBIT** obuhvataju neplaćeni porez na dobit.

**B26. KRATKOROČNA REZERVISANJA** predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini a odnose se na:

- rezervisanja za neiskorišćene naknade za godišnje odmore i
- rezervisanja za druge naknade i beneficije koji će se pojaviti u narednoj godini.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

## **B27. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI**

### **B27.1. Poslovne prihode čine:**

- prihodi od prodaje robe i učinaka umanjene za poreske dažbine i date popuste nezavisno od momenta naplate,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka priznaju se po cijeni koštanja,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj cijeni,
- prihodi od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe i učinaka,
- prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema.

Poslovni prihodi koriguju se na više za povećanje vrijednosti zaliha učinaka i na niže za smanjenje vrijednosti zaliha učinaka.

**B27.2. Poslovne rashode čine:** nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja.

## **B28. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI**

**B28.1. Finansijske prihode čine** finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica, prihodi od kamata, od učešća u dobiti povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.

**B28.2. Finansijske rashode čine** finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

## **B29. OSTALI PRIHODI I RASHODI**

**B29.1. Ostale prihode čine** dobici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrijednosti i materijala, viškovi osim viškova zaliha učinaka, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po

osnovu ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja. Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklađivanja vrijednosti imovine koje čine: prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava, nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih finansijskih plasmana, hartija od vrijednosti, zaliha, osim zaliha učinaka, kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana i prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine.

**B29.2. Ostale rashode** čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrijednosti i materijala, manjkovi osim manjkova zaliha učinaka, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja. Ostali rashodi obuhvataju i rashode po osnovu obezvređenja imovine (obezvređenje bioloških sredstava, obezvređenje nematerijalnih ulaganja, obezvređenje nekretnina, postrojenja, opreme, obezvređenje dugoročnih plasmana i hartija od vrijednosti, obezvređenje zaliha materijala i robe, obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana).

### **B30. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO**

**B30.1. Neto dobit poslovanja koje se obustavlja** je pozitivna razlika između prodajne vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti

**B30.2. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja** je negativna razlika između prodajne vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.

**B31. DRUGE STAVKE REZULTATA POVEZANE SA KAPITALOM** obuhvataju stavke prihoda i rashoda koje nisu priznate u bilansu uspjeha tekućeg perioda jer tako zahtevaju ili dozvoljavaju drugi Standardi. U ove stavke se klasifikuju:

- promjene revalorizacionih rezervi (koje se priznaju u skladu sa MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 38 Nematerijalna ulaganja),
- aktuarski dobiti i gubici po definisanim planovima doprinosa priznatih u skladu sa paragrafom 93A MRS 19 Naknade zaposlenima,
- dobiti i gubici koji proizilaze iz preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja (koje se radi u skladu sa MRS 21 Učinci promjena kurseva stranih valuta),
- dobiti i gubici po osnovu ponovnog vrednovanja finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i
- efektivni dio dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata hedžinga u hedžingu tokova gotovine

### **B31. POREZ NA DOBITAK**

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 80/04 i "Sl. list C G", br. 40/08, 86/09, 73/10, 40/11 i 14/12).

Poreska osnovica utvrđuje se poreskim bilansom i poreskom prijavom, a poreska stopa je 9%.



**C. SREDNJI KURS VALUTA**

Srednji kurs važnijih stranih valuta je:

Šifra valute	Naziv valute	Oznaka valute	Važi za	Srednji kurs 31.12.2012	Srednji kurs 31.12.2011
036	AUSTRALIJSKI DOLAR	AUD	1	0.7879	0.7860
124	KANADSKI DOLAR	CAD	1	0.7621	0.7567
208	DANSKA KRUNA	DKK	1	0.1340	0.1345
392	JAPANSKI JEN	JPY	100	0.8811	0.9980
414	KUVAJTSKI DINAR	KWD	1	2.6961	2.7709
578	NORVESKA KRUNA	NOK	1	0.1363	0.1290
752	SVEDSKA KRUNA	SEK	1	0.1168	0.1122
756	SWAJCARSKI FRANAK	CHF	1	0.8278	0.8226
826	FUNTA STERLINGA	GBP	1	1.2241	1.1972
840	AMERICKI DOLAR	USD	1	0.7586	0.7729

**D. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE****D1. BILANS OTVARANJA TEKUĆE GODINE I ZAKLJUČNI  
BILANS PRETHODNE GODINE I BRUTO BILANS I BILANS  
TEKUĆE GODINE**

Bilans otvaranja računa glavne knjige finansijskog računovodstva jednak je zaključnom bilansu glavne knjige finansijskog računovodstva.

Značajne materijalne greške prethodne godine, a koje su bile osnova za izražavanje mišljenja sa rezervom nisu u potpunosti otklonjene. Društvo nije otklonilo rezerve na finansijske iskaze za 2011. godine objavljene u tački 3, paragraf 1, tački 4, tački 5 paragraf 2, tački 8 i tački 9, osnova za mišljenje sa rezervom u Izvještaju nezavisnog revizora, revizijskog društva »VM KOD« DOO Podgorica.

**D2. NEMATERIJALNA ULAGANJA**

	EUR-a		
	Ostala nematerijalna ulaganja	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Ukupno
<b>Nabavna bruto vrijednost na početku godine</b>	<b>1,725</b>		<b>1,725</b>
<b>Povećanje:</b>	<b>9,800</b>	<b>37,935</b>	<b>47,735</b>
Nabavke u toku godine	9,800	37,935	47,735
Revalorizacija u toku godine			
<b>Smanjenje:</b>			
Prodato			
Rashodovano			
<b>Nabavna bruto vrijednost na kraju godine</b>	<b>11,525</b>	<b>37,935</b>	<b>49,460</b>
<b>Kumulirana ispravka na početku godine</b>	<b>230</b>		<b>230</b>
<b>Povećanje:</b>	<b>2,018</b>		<b>2,018</b>
Amortizacija u toku godine	2,018		2,018
Obezvredjenje u toku godine			
<b>Smanjenje:</b>			
Kumulirana ispravka u prodaji			
Kumulirana ispravka u rashodovanju			
<b>Stanje ispravke na kraju godine</b>	<b>2,248</b>		<b>2,248</b>

**Neto sadašnja vrijednost:**

31.12.2012. godine	<b>9,277</b>	<b>37,935</b>	<b>47,212</b>
--------------------	--------------	---------------	---------------

**Neto sadašnja vrijednost:**

31.12.2011. godine	<b>1,495</b>		<b>1,495</b>
--------------------	--------------	--	--------------

---

Početna nematerijalna ulaganja vrednovana su po nabavnoj vrijednosti (paragraf 74 MSR 38 - Nematerijalna ulaganja).

U okviru ove bilansne pozicije, pored Softwera za pozicioniranje vozila koji je nabavljen u prethodnom periodu, Društvo je evidentiralo u 2012. godini, nabavku grafičkog dizajna za informativne programe-idejna rješenja, u vrijednosti od 9,800 EUR-a.

Na dan bilansa Društvo je iskazalo nematerijalna ulaganja u pripremi u iznosu od 37,935 EUR-a, i ista se odnose na ulaganja u izradu i implementaciju informacionog sistema (izrada softwera). Uvođenje informacionog sistema obavlja firma »Infostream« DOO Podgorica, po ugovoru koji je zaključen početkom 2012. godine, na iznos od 64,350 EUR-a.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja, vrši se u toku korisnog vijeka, proporcionalnom metodom amortizacije (paragraf 97 MRS 38 - Nematerijalna ulaganja) po stopi od 20%. Amortizacija je ispravno obračunata i evidentirana na rashodima.

Nematerijalna ulaganja prikazana u bilansu odgovaraju stanju koje je utvrđeno popisu.

**D3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

EUR-a

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ostale nekretn. postrojenja i oprema	Nekr. postr. i oprema u pripremi	Ukupno
<b>Nabavna vrijednost na početku godine</b>	<b>13,122,400</b>	<b>23,703,898</b>	<b>4,297,823</b>	<b>368,835</b>		<b>41,492,956</b>
<b>Povećanje:</b>			<b>123,258</b>	<b>184,853</b>	<b>270,621</b>	<b>578,732</b>
Nabavka, aktiviranje i prenos			123,258	147,362	270,621	541,241
Revalorizacija odnosno procena u toku godine				37,491		37,491
Viškovi utvrđeni popisom						
<b>Smanjenje:</b>			<b>62,523</b>	<b>710</b>	<b>270,621</b>	<b>333,854</b>
Prodaja u toku godine			31,100			31,100
Rashod u toku godine			31,423	710		32,133
Prenos na sredstva					270,621	270,621
Manjkovi utvrđeni popisom						
<b>Nabavna vrijednost na kraju godine</b>	<b>13,122,400</b>	<b>23,703,898</b>	<b>4,358,558</b>	<b>552,978</b>		<b>41,737,834</b>
<b>Kumulirana ispravka na početku godine</b>		<b>605,885</b>	<b>1,355,437</b>	<b>79,507</b>		<b>2,040,829</b>
<b>Povećanje:</b>		<b>237,039</b>	<b>498,490</b>	<b>39,264</b>		<b>774,793</b>
Amortizacija		237,039	498,490	39,264		774,793
<b>Smanjenje:</b>		<b>0</b>	<b>25,505</b>	<b>168</b>		<b>25,673</b>
Po osnovu prodaje			14,197			14,197
Po osnovu rashodovanja			11,308	168		11,476
Po osnovu manjkova utvrđenih popisom						
<b>Stanje na kraju godine</b>		<b>842,924</b>	<b>1,828,422</b>	<b>118,603</b>		<b>2,789,949</b>
<b>Neto sadašnja vrijednost:</b>						
31.12.2012. godine	<b>13,122,400</b>	<b>22,860,974</b>	<b>2,530,136</b>	<b>434,375</b>	<b>0</b>	<b>38,947,885</b>
<b>Neto sadašnja vrijednost:</b>						
31.12.2011. godine	<b>13,122,400</b>	<b>23,098,013</b>	<b>2,942,386</b>	<b>289,328</b>	<b>0</b>	<b>39,452,127</b>

Na ovoj bilasnoj poziciji su iskazane nekretnine postrojenja i oprema, koji se početno priznaju po nabavnoj vrijednosti. Društvo se u računovodstvenim politikama opredijelilo da nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema vrednuje po poštenoj (fer) vrijednosti

Društvo je u svojim poslovnim knjigama evidentiralo zemljište knjigovodstvene vrijednosti od 13,122,400 EUR-a i gradjevinske objekte knjigovodstvene vrijednosti od 22,860,974 EUR-a. Za navedene nepokretnosti društvo ima problem identifikacije i dokazivanja vlasništva, putem usaglašavanja sa podacima iz listova nepokretnosti Uprave za nekretnine Crne Gore.

U LN 822 KO Podgorica upisani su objekti i zemljište sa osnovom prava korišćenja i ukupnom površinom 21,264 m<sup>2</sup> (15,394 m<sup>2</sup> zemljišta uz zgradu i 5,870 m<sup>2</sup> pod objektima). Za navedene nepokretnosti sa pravom korišćenja, Društvo je na osnovu Zakona o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore („Sl.list CG“, br.19/09), pokrenulo postupke za promjenu upisa-osnove prava kod Uprave za nekretnine, Područne jedinice Podgorica, a radi dozvole brisanja državne svojine i upisa prava svojine u svoju korist. Do dana ovog izvještaja Društvo nije ostvarilo pravo upisa svojine na navedenim nepokretnostima. Za navedenu spornu imovinu Društvo nije izvršilo nikakva rezervisanja za moguće štete ili gubitke.

Društvo je pokrenilo i postupak za identifikaciju djela nepokretnosti koji nije evidentiran u knjigovodstvenim evidencijama a koja je prema informaciji rukovodstva, Zaključkom SO Titograd iz 1973. godine ustupljena bez naknade za potrebe izgradnje RTV DOM-a, i predložilo da se i na preostalom ustupljenom zemljištu (razlika između 40,000 m<sup>2</sup> i 21,264 m<sup>2</sup>) izvrši transformacija prava korišćenja u pravo svojine u svoju korist. Do dana ovog izvještaja nije izvršena identifikacija, niti je ostvareno pravo upisa svojine na navedenim nepokretnostima u korist Društva.

U knjigovodstvenoj evidenciji, a u okviru gradjevinskih objekata, Društvo je iskazalo stan u vrijednosti od 16,976 EUR-a, za koji nam je prezentiran kupoprodajni ugovor iz 2005. godine. Za predmetni stan Društvo nema vlasnički list.

Društvo nema ni vlasničke listove za 31 stan, po osnovu kojih ostavaruje prihod od izdavanju u zakup (NapomenaD15),. niti iste ima evidentirane u poslovnim knjigama. Visina zakupnine utvrđena je na osnovu akta br. 1393/1 od 24.08.2005. godine, Javno stambenog preduzeća Podgorica, i po tom osnovu utvrđena je mjesečna cijena zakupa za svaki stan pojedinačno.

U narednom pregledu date su nepokretnosti po osnovu kojih je Društvo zaključilo ugovore o izdavanju u zakup a radi rješavanja stambenih potreba zaposlenih:

Red.br.	Stambeni objekat	Površina m <sup>2</sup>	Cijena zakupa	Broj stanova	Zakupnina
1	Blok VII KONIK	281.45	243.40	27	
1.1.	garsonjera	33.88	29.10	1	29
1.2.	jednosobni	50.52	41.50	8	332

1.3.	dvosobni	65.38	57.60	10	576
1.4.	dvosobni	67.06	57.60	4	230
1.5.	dvosobni	64.61	57.60	4	230
2	Malo Brdo objekat N3/N4	166.04	146.30	3	
2.1	jednosobni	55.23	48.70	1	49
2.2	jednosobni	56.31	49.60	1	50
2.3	jednosobni	54.50	48.00	1	48
3	Ul. Jerevanska	31.44	26.80	1	
3.1.	garsonjera	31.44	26.80	1	27
	<b>Svega (1 do 3)</b>	<b>478.93</b>	<b>416.50</b>	<b>31</b>	<b>1,571</b>
	UKUPNO GODIŠNJA ZAKUPNINA				<b>18,852</b>

U poslovnim knjigama Društvo nije evidentiralo potraživanja po osnovu predmetnih zakupa, tako da se nismo mogli uvjeriti u stvarni iznos neevidentiranih potraživanja, kao i njihov uticaj na finansijski rezultata za 2012. godinu. Društvo evidentira prihode od zakupa kada se gotovina primi, (Napomena D15), što je suprotno Načelu uzročnosti prihoda i rashoda – paragraf 22 Okvira za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Društvo je tokom 2012. godine pokrenulo aktivnosti radi upisa svojine nad predmetnim stanovima, i prema informaciji koju smo dobili od rukovodstva, za tri stana koja se nalaze na lokaciji Malo brdo, objekat N3/N4, Podgorica, u toku je upis vlasništva kod Uprave za nekretnine.

Na dan sastavljanja finansijskih iskaza u okviru knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, iskazane u iznosu od 38,985,820 EUR-a, Društvo je obuhvatilo i efekat promjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, nastao u prethodnim periodima po osnovu procjene i koji prema dostupnim podacima iskazanim na računima revalorizacionih rezervi iznosi 32,777,386 EUR-a (Napomena D8).

Posljednja nezavisna procjena nekretnina Društva izvršena je 2010. godine od strane Uprave za nekretnine, Područna jedinica Podgorica, a u cilju procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti. Društvo je navedenu procjenjenu tržišnu vrijednost nepokretnosti priznalo kao fer vrijednost.

U 2010. godini izvršena je i posljednja nezavisna procjena opreme, i to od strane interno formirane Komisije za procjenu vrijednosti opreme RTCG, s ciljem utvrđivanja fer vrijednosti opreme u skladu sa zahtjevima paragrafa 31 MRS 16. Na dan bilansa nisu obezbjedjeni podaci o nabavnoj vrijednosti svakog sredstva opreme koja bi bila priznata da su sredstva knjižena po modelu nabavne vrijednosti, niti je shodno članu 24 Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br.5/11), obezbjedilo analitiku revalorizacionih rezervi po konkretnim sredstvima za koja je revalorizaciona rezerva formirana.

Društvo, na dan sastavljanja finansijskih iskaza, nije vršilo testiranja da li je iskazana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u punoj saglasnosti sa zahtjevima MRS 16 – „Nekretnine, postrojenja i oprema“, odnosno da li je fer vrijednost manja od njihove vrijednosti iskazane u finansijskim iskazima Društva, kako to zahtijeva MRS 36 – „Obezbvrjeđenje sredstava«.

Kako je od dana procjene do dana sastavljanja izvještaja za 2012. godinu došlo do značajne promjene vrijednosti nekretnina i opreme, nismo mogli da se uvjerimo koliki bi bio uticaj efekata neprimjenjivanja MRS16 na finansijske iskaze za 2012. godinu.

U 2012. godini Društvo je izvršilo procjenu umjetničkih slika na osnovu izvještaja interno formirane komisije za procjenu. Na dan bilansa nisu obezbjeđeni podaci o nabavnoj vrijednosti svakog sredstva iz ove grupe koja bi bila priznata da su sredstva knjižena po modelu nabavne vrijednosti.

Amortizacija građevinskih objekata, postrojenja, opreme obačunata je u skladu sa računovodstvenim politikama Društva, linarnom metodom i evidentirana je na rashodima.

Društvo je u 2012. godini promijenilo korisni vijek upotrebe nepokretnosti, postrojenja i opreme i primjenilo nove stope amortizacije za tekuću i naredne godine. Navedena računovodstvena procjena uticala je na smanjenje prosječne stope amortizacije, tako da je ista u 2012. godinu iznosila 1.86% (u 2011. godini 3.12%).

U računovodstvenim politikama Društvo se opredjelilo da dio revalorizacionih rezervi može da realizuje istovremeno sa korišćenjem sredstava, i to kao razliku između amortizacije zasnovane na iskazanom revalorizacionom iznosu sredstava i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrijednosti sredstava. U 2012. godini na nerasopređenu dobit po navedenom osnovu prenijet je iznos od 240,714 EUR-a (Napomena D8), od kojeg se na građevinske objekte odnosi 127,449 EUR-a a na opremu 113,265 EUR-a. Obzirom da društvo nije obezbjedilo analitiku revalorizacionih rezervi za opremu po konkretnim sredstvima za koja je revalorizaciona rezerva formirana, navedeni iznos je utvrđen aproksimativno.

Po osnovu troškova amortizacije povezane sa sredstvima od državnih davanja, Društvo je obračunalo iznos od 189,153 EUR-a, i u skladu sa računovodstvenim politikama i paragrafom 24, MRS 20 –»Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći«, prenijelo u istom iznosu, dio odloženih prihoda u korist ostalih poslovnih prihoda (Napomena D12 i D15).

Društvo je u 2012. godini povećalo vrijednost postrojenja i opreme za 270,620 EUR-a.

U toku godine izvršeno je sticanje sledećih osnovnih sredstava:

Nabavljeno sredstvo	Inv.br.	Nabavna vrijednost
1	3	2
Scenografija za emis. Iz vel.studija	11991	38,608
Kamera Link Liveu	11655	23,269
Scenografija za jutarnji dnevnik	11441	21,390
Scenografija za festival Sun.skale	12001	15,000
Oprema -donacija iz Turske	11711	8,563
Kamera	11663	8,459
Putničko vozilo Mercedes	11952	8,000
Lada Niva	11442	7,980
Lada Niva	11443	7,980
PlayBox SD CHANNEL BOX SISTEM	11945	6,890
Server Rack 19 INCH	11883	3,469
Server Rack 19 INCH	12003	3,469
Lap Top Notebook WS Dell	11417	2,879
Lap Top WS Dell M6600	12004	2,879
Pentium Intel Dual Core E5300	11656	2,500
Video Mikser Black Magic	11660	2,100
Jarbol sa državnom zastavom	11497	1,785
Logo Inserter SAMS	11880	1,690
Logo inserter	11881	1,690
Kontrol panel za Logo SAMS IR 1A	11948	1,690
Lap Top Tošiba	12006	1,542
Ostala oprema		98,788
<b>Ukupno:</b>		<b>270,620</b>

Prodaja osnovnih sredstava u toku godine prikazana je na narednoj tabeli:

EUR-a

Prodana sredstva	Prodajna vrijednost	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost (3-4)	Dobitak / (gubitak) (2-5)
1	2	3	4	5	6
Report. Kola	3,825	17,000	4,137	12,863	(9,038)
Wolkswagen Sharan PG AM 232	1,105	2,000	487	1,513	(408)
Reno Clio	801	1,500	369	1,131	(330)
Mercedes 124 -200	705	4,800	4,800	0	705
Audi 80 1.9 TDI	600	4,000	4,000	0	600
Opel Astra 1.4	510	1,300	283	1,017	(507)
Jugo 45	200	500	122	378	(178)
<b>Ukupno:</b>	<b>7,746</b>	<b>31,100</b>	<b>14,197</b>	<b>16,903</b>	<b>(9,157)</b>



Dobitak od prodaje evidentiran je u korist ostalih prihoda (Napomena D19) u iznosu od 1,855 EUR-a a gubici na teret ostalih rashoda u iznosu od 10,402 EUR-a (Napomena D20).

Društvo je na dan 31.12.2012. godine na osnovu odluke Rukovodstva rashodovalo osnovna sredstava nabavne vrijednosti 32,133 EUR-a, ispravke vrijednosti 11,476 EUR-a i sadašnje vrijednosti 20,656 EUR-a, koliko iznosi i gubitak od rashoda.

Gubitak od rashoda u iznosu od 20,657 EUR-a, evidentiran je u okviru ostalih rashoda (Napomena D20)

Rashodovana osnovna sredstava prikazana su na narednoj tabeli:

EUR-a

Rashodovana sredstva	vrijednost otpadnog materijala	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost (3-4)	Dobitak gubitak (2-5)
1	2	3	4	5	6
MAG.A80 MKN	0	4,000	1,592	2,408	(2,408)
Portabl audio mikseta	0	4,000	1,438	2,562	(2,562)
Magnetoskop Sony	0	3,000	786	2,214	(2,214)
MAG.STUDER A80	0	3,000	786	2,214	(2,214)
Mikseta STUDER	0	3,000	1,194	1,806	(1,806)
Dog Jed DJ-S	0	1,500	597	903	(903)
Report set STUDER 069	0	1,500	597	903	(903)
Digitalna Audio Mikseta Yamaha	0	1,000	359	641	(641)
Ostala osnovna sredstva	0	11,133	4,128	7,005	(7,005)
<b>Ukupno:</b>	<b>0</b>	<b>32,133</b>	<b>11,476</b>	<b>20,656</b>	<b>(20,656)</b>

#### D4. ZALIHE

EUR-a

	31. decembra 2012.	31. decembra 2011.
1. Materijal i sitan inventar i alat na zalihi (1.1-1.2)	120,649	110,736
1.1. Nabavna vrijednost	120,649	110,736
1.2. Ispravka vrijednosti (otpis)		
2. Sitan inventar i alat u upotrebi – neto (2.1-2.2)	0	0
2.1. Nabavna vrijednost	62,341	67,429
2.2. Ispravka vrijednosti (otpis)	62,341	67,429
3. Roba (3.1-3.2-3.3-3.4)	457	315

3.1. Bruto vrijednost robe	2,342	1,623
3.2. Ukalkulisani PDV	354	236
3.3. Ukalkulisana razlika u ceni	1,531	1,073
3.4. Ispravna vrijednosti robe		
<b>I Zalihe - neto (1 do 3)</b>	<b>121,106</b>	<b>111,050</b>
1. Bruto dati avansi	35,983	37,326
2. Ispravka vrijednosti datih avansa		
<b>II Dati avansi - neto (1-2)</b>	<b>35,983</b>	<b>37,326</b>
<b>UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)</b>	<b>157,089</b>	<b>148,376</b>

Društvo je popisalo zalihe na dan bilansa i usaglasilo stanje zalihe sa popisom.

Zalihe materijala i inventar sa jednokratnim otpisom Društvo prilikom nabavke evidentira preko analitičkih računa i po količini i po vrijednosti.

Roba u restoranu zadužuje se po prodajnim cijenama sa ukalkuliranim porezom na dodatu vrijednost i razlikom u cijeni. Obračun razlike u cijeni vrši se periodično i vrijednost zaliha robe se svodi na prosječnu nabavnu cijenu.

Obračun izlaza zaliha materijala, sitnog inventara sa jednokratnim otpisom i robe, vrši se po prosječnoj nabavnoj cijeni.

Na dan bilansa Društvo je iskazalo zalihe materijala u priručnim magacinima po sledećim organizacionim jedinicama:

Red. br.	Naziv organizacione jedinice	Stanje na dan popisa	Rashodovano	Stanje
1	3	4	5	6
1	Komercijala i javne nabavke	18,435	111	18,324
2	TF centrala	10	5	5
3	Sektor tehnike	4,056		4,056
4	Održavanje DOM-a RTCG	24,720		24,720
5	Energetika i rasvjeta	9,130		9,130
6	Rezervoar agregat RTV DOM-a	4,962		4,962
7	Vozni park	5,167		5,167
8	Tehnika TV	54,262		54,262
9	Sitan inventar na zalihama	23		23
	UKUPNO (1 do 9)	120,765	116	120,649

Društvo je na osnovu odluke rukovodstva i predloga popisne komisije:

- rashodovalo zalihe materijala u vrijednosti od 116 EUR-a i za isti iznos teretilo ostale rashode (Napomena D20),
- rashodovalo zalihe sitnog inventara u upotrebi u iznosu od 7,949 EUR-a..

Na dan bilansa, Društvo je iskazalo potraživanja za date avanse dobavljačima za nabavku robe i usluga u iznosu od 35,983 EUR-a.

Rukovodstvo Društva je na dan 31.12.2012. godine, donijelo odluku da po osnovu usklađivanja stvarnog i knjigovodstvenog stanja izvrši direktan otpis potraživanja za avanse u vrijednosti od 2,476 EUR-a EUR-a, (Napomena D20).

U tabelarnom pregledu koji slijedi iskazani su podaci o potraživanjima za date avanse i njihova struktura

Red br.	Naziv	Mjesto	31. decembra 2012	Struktura %
1	NORMAL COMANY DOO	PODGORICA	15,100	41.97
2	MONTENEGRO OSIGURANJE	PODGORICA	4,485	12.46
3	JAT Podgorica	PODGORICA	3,138	8.72
4	EURO-UNIT -YAMAHA	PODGORICA	2,044	5.68
5	AUTO REMONT OSMANAGIĆ	PODGORICA	1,358	3.77
6	NVO MONTENEGRO UNIVERSAL TEATAR	PODGORICA	900	2.50
7	UTIP CRNA GORA	PODGORICA	774	2.15
8	BRAJEL	PODGORICA	719	2.00
9	KAMELIJA	ROŽAJE	699	1.94
10	GLAS SERVISS	PODGORICA	631	1.75
11	Avansi dati ostalim dobavljačima		6,135	17.06
Svega 1 do 11			35,983	100.00

Na osnovu starosne analize, identifikovali smo potraživanja za date avanse koja su starija od 365 dana i za koja nije izvršeno obezvređivanje, odono ispravka vrijednosti, kako to zahtjeva paragraf 45 i 46 MRS 39 –»Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje« i bilansno načelo opreznosti. Za iznos od 34,479 EUR-a, Društvo je potcijenilo rashode po osnovu obezvrijeđenja, precijenilo finansijski rezultat i potraživanja za date avanse.

### Starosna struktura avansa

EUR-a

Starost datih avansa u danima	Do 365 dana	Preko godinu dana	Ukupno
Dati avansi, bruto	1,504	34,479	<b>35,983</b>
Ispravka vrijednosti			
<b>Dati avansi, neto</b>	<b>1,504</b>	<b>34,479</b>	<b>35,983</b>

**D5. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA**

EUR-a

	Kupci u zemlji	Kupci u inostranstvu	Potraž. iz specifičnih poslova	Druga potraživanja	Potraživanja - ukupno
Bruto potraživanje na početku godine	1,498,607	51,377	0	54,044	1,604,028
<b>Bruto potraživanje na kraju godine</b>	<b>1,312,519</b>	<b>75,816</b>	<b>751</b>	<b>120,698</b>	<b>1,509,784</b>
Ispravka vrijednosti na početku godine	910,243	40,983		411	951,637
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa	229,880	18,470		411	248,761
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu naplate	69,914				69,914
Povećanje ispravke vrijednosti u toku godine	168,345	4,042			172,387
<b>Ispravka vrijednosti na kraju godine</b>	<b>778,793</b>	<b>26,555</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>805,348</b>
<b>NETO STANJE</b>					
31.12.2012. godine	<b>533,726</b>	<b>49,261</b>	<b>751</b>	<b>120,698</b>	<b>704,436</b>
31.12.2011. godine	<b>588,365</b>	<b>10,394</b>	<b>0</b>	<b>53,633</b>	<b>652,391</b>

Na dan bilansa Društvo je iskazalo potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 1,312,519 EUR-a, i ista su objavljena u poslovnim knjigama po sledećim računima:

EUR-a

Red. br.	Naziv računa kupca	31.decembra 2012	Ispravljena potraživanja
1	KUPCI U ZEMLJI TV	872,054	389,649
2	KUPCI U ZEMLJI TV-SUMNJIVA I SPORNA	9,778	9,778
3	OSTALI KUPCI -KOMERCIJALA	128,315	89,420
4	OSTALI KUPCI KOMERCIJALA-SUMNIVA I SPORNA	1,481	1,481
5	KUPCI MARKETING RADIJA	18,919	6,913
6	KUPCI MARKETING RADIJA-SUMNJIVI I SPORNI	836	836
7	POTRAŽIVANJA OD PTT-a	280,716	280,716
8	POTRAŽIVANJA OD OSIGURANJA	421	
	<b>UKUPNO, KUPCI U ZEMLJI</b>	<b>1,312,519</b>	<b>778,793</b>

Struktura kupaca u zemlji data je u sledećem pregledu:

Red br.	Naziv kupca	Mjesto	31.decembra 2012	Struktura %
1	POTRŽIVANJA OD PTT	PODGORICA	280,716	21.39
2	MEDIA Connection doo	PODGORICA	88,400	6.74
3	SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA	PODGORICA	78,048	5.95
4	POKRET ZA PROMJENE	PODGORICA	64,726	4.93
5	MONTENEGRO VOLLEY BALL	BUDVA	42,500	3.24
6	MEDI PUBLIKUM	PODGORICA	38,236	2.91
7	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	PODGORICA	34,320	2.61
8	TURISTIČKA ORGANIZACIJA BUDVE	BUDVA	33,268	2.53
9	RADIO-DIFUZNI CENTAR	PODGORICA	30,900	2.35
10	PRIME TIM DOO	PODGORICA	30,193	2.30
11	CREMACO	PODGORICA	29,766	2.27
12	NALL INTERNACIONAL	PODGORICA	28,239	2.15
13	SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA	BUDVA	24,000	1.83
14	SRPSKA NARODNA STRANKA	PODGORICA	22,705	1.73
15	PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE	PODGORICA	21,060	1.60
16	OSTALI KUPCI U ZEMLJI		465,442	35.46
Svega 1 do 16			1,312,519	100.00

Potraživanja od kupaca u inostranstvu, na dan bilansa iskazna su u poslovnim knjigama na sledećim računima:

Red.br.	Naziv računa kupca	31.decembra 2012	Ispravljena potraživanja
1	KUPCI U INOSTRANSTVU -TELEVIZIJA KUPCI U INOSTRANSTVU - TEHNIČKE	38,814	15,986
2	USLUGE	35,252	9,691
3	KUPCI U INOSTRANSTVU - RADIO	1,750	878
UKUPNO, KUPCI U INOSTRANSTVU		75,816	26,555

Struktura kupaca u inostranstvu data je u sledećem pregledu:

Red br.	Naziv kupca	DRŽAVA	31.decembra. 2012	Struktura %
1	STATUS PLUS	SRBIJA	18,554	24.47
2	FABRIKA-Privredno drustvo za marketing	SRBIJA	10,000	13.39
3	ANCHORMAN HOLDINGS INC Z D F-ZWEITES DEUTSCHES	ISLAND	7,000	9.23
4	FERNSEHE	GERMANY	5,440	7.18
5	ZAMP	MAKEDONIJA	6,396	8.44
6	OSTALI KUPCI U INOSTRANSTVU		28,425	37.49
Svega 1 do 6			75,816	100.00

Na dan bilansa, Društvo je usaglasilo 43% potraživanja od kupaca., tako da nije u značajnom materijalnom iznosu usaglasilo potraživanja, što nije u skladu sa članom 10. Zakona o racunovodstvu i reviziji. Nismo bili u mogućnosti da se sa sigurnošću uvjerimo u vrijednost angažovane imovine u potraživanjima za 2012. godinu i u obim rizika naplate.

Društvo vrši otpis potraživanja starijih od 365 dana. U 2012. godini donesena je odluka i izvršen je indirektan otpis putem ispravke potraživanja u vrijednosti od 172,387 EUR-a. Po ocjeni rukovodstva, naplativost ovih potraživanja je sporna i izvršena je njihova ispravka a za iznose usklađenja vrijednosti potraživanja od kupaca od 172,387 EUR-a, terećeni su rashodi perioda (Napomena D20). U 2013. godini, a do dana objavljivanja finansijskih iskaza, Društvo je naplatilo i sklopilo ugovore o naplati putem kompenzacije 119,567 EUR-a potraživanja, koja su na dan bilansa pokazivala starost veću od godinu dana.

U 2012. godini donesena je odluka da se direktno otpišu i isknjiže potraživanja u vrijednosti od 248,761 EUR-a, od kojih se 160,961 EUR-a odnosi na odobren u 2011. godini, a ne sproveden u knjigama, direktan otpis sumnjivih i spornih potraživanja.

U toku godine su naplaćena već ranije otpisana potraživanja u vrijednosti od 69,914 EUR-a za koji iznos su odobreni ostali prihodi (NapomenaD19).

Druga potraživanja odnose se na potraživanja od zaposlenih i na dan bilansa objavljena su po sledećim računima:

Red.br.	Naziv potraživanja od radnika	31.decembra 2012
1	Akontacije po službenom poslu	42,956
2	Akontacije po službenom poslu-spoljni saradnici	5,719
3	Akontacije po osnovu goriva	53
4	Akontacija radnika na LD	71,848
5	Ostala potraživanja	121
UKUPNO KUPCI U ZEMLJI		120,698

Potraživanja od zaposlenih na LD, u iznosu od 71,848 EUR-a, odnose se na pozajmice radnicima. Nije nam prezentovana dokumentacija na osnovu koje bi se uvjerali pod kojim uslovima su date ove pozajmice. Za navedeni iznos kratkoročni plasmani su potcjenjeni, a potraživanja precjenjena.

Druga potraživanja pokazuju iznos od 49,247 EUR-a stariji od godinu dana, zbog čega gube karakter obrtne imovine, pa je shodno bilansnom načelu opreznosti i MRS 39-Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje (paragraf 45 i 46), bilo potrebno utvrditi gubitak zbog obezvrijeđenja istih. Za iznos obezvrijeđenja potraživanja i plasmani su precjenjeni a ostali rashodi i gubitak su potcjenjeni.

Starost potraživanja u danima	Potraživanja do 365 dana starosti	Potraživanja starija od godinu dana	Ukupno (2+3)
1	2	3	4
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)	417,221	895,298	<b>1,312,519</b>
Ispravka vrijednosti		778,793	<b>778,793</b>
Neto potraživanja	<b>417,221</b>	<b>116,505</b>	<b>533,727</b>
Potraživanja od kupaca iz inostranstva (bruto)	44,599	31,217	<b>75,816</b>
Ispravka vrijednosti	0	26,555	<b>26,555</b>
Neto potraživanja	<b>44,599</b>	<b>4,661</b>	<b>49,261</b>
Potraživanja iz specifičnih poslova (bruto)	751		<b>751</b>
Ispravka vrijednosti	0		<b>0</b>
Neto potraživanja	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>751</b>
Druga potraživanja (bruto)	71,451	49,247	<b>120,698</b>
Ispravka vrijednosti	0	0	<b>0</b>
Neto potraživanja	<b>71,451</b>	<b>49,247</b>	<b>120,698</b>

## D6. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

EUR-a

	31. decembra 2012.	31. decembra 2011.
1. Poslovni račun	52,922	244,606
2. Devizni poslovni račun	24,480	18,370
3. Blagajna	3,445	527
4. Izdvojena novčana sredstva	1,996	2,260
<b>UKUPNO (1 do 4)</b>	<b>82,843</b>	<b>265,763</b>

Na dan 31.12.2012. godine gotovina na poslovnim računima i gotovina u blagajni usaglašena je sa popisom.

Gotovina na poslovnom računu je usaglašena sa izvodima kod sledećih banaka:

- CKB AD Podgorica	510-211-86	5,313.99
- Socite Generale Banka Montenegro AD Podgorica	550-1283-17	34.84
- Prve banke CG AD Podgorica	535-5066-13	47,533.01
- Hipotekarna banka AD Podgorica	520-565105-29	40.51

Gotovina na deviznom računu Društva je usaglašena sa izvodima kod sledećih banaka:

- CKB AD Podgorica	Devizni Račun u EUR-ima	7,082.71
- CKB AD Podgorica	Devizni Račun u CHF	5,090.46
- Prva banka AD Podgorica	Devizni Račun u EUR-ima	141.23
- Socite Generale Banka Montenegro AD Podgorica	Devizni Račun u EUR-ima	12,120.35
- Socite Generale Banka Montenegro AD Podgorica	Devizni Račun u CHF	45.53

U okviru izdvojenih novčanih sredstava Društvo je iskazalo novčana sredstva po dvije debitne platne kartice kod Prve banke AD Podgorica u iznosu od 1,995.64 EUR-a, i ista su usaglašena sa izvodima banke.

## D7. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	EUR-a	
	31. decembra 2012.	31. decembra 2011.
1. Porez na dodatu vrijednost		71,060
2. Unaprijed plaćeni troškovi po osnovu osiguranja	12,554	25,361
3. Unaprijed plaćeni troškovi po osnovu prava prikazivanja filmova i serija	70,050	80,413
4. Razgraničeni troškovi po osnovu sportskih TV prava	270,938	93,500
5. Razgraničeni troškovi po osnovu članarina	63,592	
6. Ostala aktivna vremenska razgraničenja-PDV u avansima	17,051	0
<b>UKUPNO (1 do 6)</b>	<b>434,185</b>	<b>270,334</b>

Društvo je u okviru unaprijed plaćenih troškova iskazalo premije koje su unaprijed plaćene, za određeni vremenski period, pri čemu se rashodi priznaju u obračunskom periodu na koji se premija odnosi. U narednoj tabeli dat je pregled ugovorenih i plaćenih premija osiguranja:



R.br.	Dobavljač	Vrsta osiguranja	Ugovor	Razgraničeni troškovi na 31.12.2012	Trošak 2012	Obaveza za plaćanje u 2013
1.	Lovćen osiguranje	Požarno osiguranje od 30.09.2012.-30.09.2013.g	11,330	8,498	2,833	0
		Osiguranje zaposl.od nezgode 24.10.2012-24.10.2013.	5,918	505	1,027	4,386
		dopunsko zdrav.osiguranje 24.10.2012-24.10.2013.	11,508	983	1,809	8,716
2.	SWIS OSIGURANJE	Osiguranje vozila 31.12.2012.-2013	2,690	1,399		1,292
3.	Delta generali osigur.	Kasko osiguranje vozila 31.12.2012-2013	1,169	1,169		0
		<b>Ukupno:</b>	<b>32,616</b>	<b>12,554</b>	<b>5,668</b>	<b>14,394</b>

Na dan bilansa Društvo je iskazalo AVR za unaprijed plaćena prava na prikazivanje filmova i serija, pri čemu se rashodi priznaju u obračunskom periodu na koji se pravo odnosi. U narednoj tabeli dat je pregled ugovorenih i plaćenih prava po dobavljačima.

R.br.	Dobavljač	Pravo prikazivanja filmova/period	Ugovorena vrijednost	Razgraničeni troškovi na 31.12.2012	Trošak 2012	Obaveza za plaćanje u 2013
1.	VISION TEAM	SeriyaBudva na pjenu od mora/01.09.2012-01.09.2013/	40,000	30,000	10,000	0
2.	MCF FILM	Seriye /2012-2013	13,700	13,700		0
3.	DEXIN FILM	Filmovi i serije/05.06.2012-31.01.2015	45,500	23,333	22,167	0
6.	NIRA-Beograd	Filmovi i serije/01.10.2012-31.03.2014	51,820	3,017	8,803	40,000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>151,020</b>	<b>70,050</b>	40,970	40,000

Razgraničeni troškovi po osnovu sportskih TV prava, po dobavljačima i vrsti sportskog prenosa prikazani su u narednoj tabeli:

r.br.	Dobavljač	Pravo sport.prenosa	Ugovorena vrijednost	Razgraničeni troškovi na 31.12.2012	Trošk.2012 i ranije	Obaveza za plaćanje u narednom periodu
1.	UEFA-Ženeva	Liga šampiona sezona 2012-2013-2014-2015	555,000	90,000	90,000.00	375,000
		Liga Evrope sezona 2012-2013-2014-2015	150,000	25,000	25,000.00	100,000
2.	SPORTFIVE-Ženeva	ZOI Soči-2014	19,500	6,337		13,163
		LjOI RIO-2016	110,500	37,602		72,898
3.	SPORTFIVE-Ženeva	Kvalifik.utakm.za svjet.prven. sezona 2012-2013	80,000	39,999		40,001
4.	EBU-Ženeva	Svjetsko prvenstvo u fudbalu-2014	360,000	72,000	81,000	207,000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1,275,000</b>	<b>270,938</b>	<b>196,000</b>	<b>808,062</b>

**D8. KAPITAL**

	EUR-a	
	31. decembra 2012.	31. decembra 2011.
1. Državni kapital	6,227,097	6,227,097
<b>I. Svega osnovni kapital</b>	<b>6,227,097</b>	<b>6,227,097</b>
<b>II. Revalorizacione rezerve</b>	<b>32,777,387</b>	<b>32,980,610</b>
2 Neraspoređeni dobitak ranijih godina po osnovu prenosa revalorizacionih rezervi	339,728	0
3 Neraspoređeni dobitak tekuće godine po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi	240,714	339,728
<b>III. Svega neraspoređeni dobitak (2+3)</b>	<b>580,442</b>	<b>339,728</b>
4. Gubitak ranijih godina	4,222,185	370,913
5. Gubitak tekuće godine	2,520,891	3,851,272
<b>IV. Svega gubitak (4+5)</b>	<b>6,743,076</b>	<b>4,222,185</b>
<b>KAPITAL (I+II+III-IV)</b>	<b>32,841,850</b>	<b>35,325,250</b>

Zakonom o javnim radio difuznim servisima Crne Gore propisano je da je osnivač Društva Država Crna Gora. Vlasnik 100% kapitala je Država. Osnovni kapital nije definisan u Statutu a u Centralnom Registru Privrednih Subjekata nije registrovana visina kapitala u nominalnom iznosu.

Projmene kapitala u toku tekuće godine:

**a) Osnovni kapital**

EUR-a

	Državni kapital	Svega osnovni kapital
<b>Stanje na početku godine</b>	<b>6,227,097</b>	<b>6,227,097</b>
Povećanje u toku godine		
Smanjenje u toku godine		
<b>Stanje 31.12. tekuće godine</b>	<b>6,227,097</b>	<b>6,227,097</b>

**b) Revalorizacione rezerve**

EUR-a

<b>Stanje na početku godine</b>	<b>32,980,610</b>
Povećanje u toku godine	37,491
a) po osnovu pozitivnog efekta nekretnina, postrojenja i opreme	37,491
Smanjenje u toku godine	240,714
a) po osnovu prenosa na neraspoređeni dobitak ranijih godina	240,714
<b>Stanje 31.12. tekuće godine</b>	<b>32,777,387</b>

U okviru revalorizacionih rezervi Društvo je iskazalo:

Revalorizacione rezerve nastale u periodu prije početka primjene MRS/MSFI,	4,868,449
Revalorizacione rezerve za zemljište	10,428,421
Revalorizacione rezerve za gradjevinski objekat-DOM	15,557,770
Revalorizacione rezerve po osnovu opreme	1,922,747

Društvo je u skladu sa MSFI 1-“Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja” bilo u obavezi da sa danom početka primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda, prestane sa priznavanjem kumuliranih revalorizacionih rezervi u iznosu od 4,868,449 EUR-a i izvrši raspoređivanje srazmerno učešću u formiranju na oblike kapitala čijom su revalorizacijom ove rezerve i nastale. Takođe je bilo u obavezi, da shodno članu 24 Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br.5/11), obezbjedi analitiku revalorizacionih rezervi po konkretnim sredstvima opreme, za koja je revalorizaciona rezerva formirana (Napomena D3).

**c) Neraspoređeni dobitak po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi**

EUR-a

<b>Stanje na početku godine</b>	<b>339,728</b>
Povećanje:	240,714
a) po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi	240,714
Smanjenje:	0
<b>Stanje 31.12. tekuće godine</b>	<b>580,442</b>

Društvo je u 2012.godini izvršilo ukidanje revalorizacione rezerve u korist neraspoređenog dobitka ranijih godina za iznos razlike između obračunate amortizacije na revalorizovanu vrijednost sredstva i obračunate amortizacije na nerevalorizovanu vrijednost sredstva (paragraf 41 MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema). Ova razlika iznosi 240,714 EUR-a i odobrena je na neraspoređenoj dobiti u 2012.godini.

## d) Gubitak

EUR-a

<b>Stanje na početku godine</b>	<b>4,222,185</b>
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine	2,520,891
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)	0
<b>Stanje 31.12. tekuće godine</b>	<b>6,743,076</b>

Sa stanjem na dan 31.decembar 2012.godine, Društvo je iskazalo gubitak u iznosu od 6,743,076 EUR.-a i sa stanjem na taj dan iskazalo tekuće obaveze u visini od 4,865,675 EUR-a, što je više od tekuće imovine za 3,487,122 EUR-a. Ova pitanja ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje izazivaju značajnu sumnju da će Društvo biti u stanju da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti. Društvo je u postupku dogovora sa Vladom Crne Gore oko preuzimanja duga prema European Broadcasting Union u visini od 1,100,000 EUR-a, 900,000 EUR-a za poreski dug i 400,000 EUR-a za dug prema Elektroprivredi Crne Gore i drugim dobavljačima (Napomena D22). Po tom osnovu, rukovodstvo, ima razumna očekivanja da će Društvo imati na raspolaganju adekvatna sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti

**D9. DUGOROČNE OBAVEZE**

EUR-a

	31. decembra 2012.	31. decembra 2011.
1. Dugoročni krediti	2,550,000	1,000,000
<b>DUGOROČNE OBAVEZE (1)</b>	<b>2,550,000</b>	<b>1,000,000</b>

U okviru računa - Dugoročni krediti, Društvo je u 2012. godini evidentiralo kreditne obaveze nastale saglasno odlukama Savjeta i to :

1. Kredit po Ugovoru br. 00-421-3400025.7, zaključen 29.12.2011. godine sa Podgoričkom bankom Societe Generale Group AD Podgorica, na iznos 2,500,000 EUR-a. Rok otplate ovog kredita je 29.12.2018. godine, ugovorena kamatna stopa u visini tromjesečnog EURIBOR + 6,15% godišnje i grejs period 12 mjeseci. Na dan 31.12.2012. godine neotplaćeni iznos kredita iznosi 2,500,000 EUR-a.

Namjena kredita je isplata otpremnina zaposlenim u visini od 1,000,000 EUR-a i podmirenje operativnih obaveza 1,500,000 EUR-a.

Društvo je radi obezbeđenja potraživanja povjerioca, Podgoričke banke Societe Generale Group AD Podgorica, sklopilo sa Ministarstvom finansija Vlade Crne Gore, ugovor o ustupanju potraživanja (ugovor o cesiji) kojim je ugovoreno da dospjele obaveze po kreditu umjesto Društva, izmiri Ministarstvo Finansija Vlade Crne Gore iz sredstava tekućeg budžeta. Prema navedenom ugovoru o ustupanju potraživanja od 29.12.2011. godine, Ministarstvo Finansija će, preusmjeravanjem dijela ustupljenih sredstva iz tekućeg budžeta, koja se Shodno Zakonu o javnom radio difuznom servisu, prenose Društvu, izmirivati dospjele obaveze po kreditu Društva u periodu trajanja kreditne obaveze, odnosno do 29.12.2018. godine.

Ustupanje potraživanja ugovorom, odnosno cesijom, predstavlja alternativni oblik plaćanja u kojem povjerilac inicira da se izvrši prenos njegovog potraživanja na drugog povjerioca. Saglasno Zakonu o obligacionim odnosima, uslov za sprovođenje cesije je postojanje tri lica koji se nalaze u određenom dužničko-povjerilačkom odnosu. Kako Društvo na dan bilasa nije imalo dužničko-povjerilački odnos sa Ministarstvom Finansija, nije priznalo potraživanja od navedenog kupca u evidencijama na dan bilansa, Društvo nije na osnovu ugovora o ustupanju potraživanja, kroz računovodstvene evidencije, moglo izvršiti prenos potraživanja na cesionara- Podgoričku banku Societe Generale Group.

Kako je ugovoreno ustupanje budućeg potraživanja, ni Podgorička banka Societe Generale Group kao cesionar, nije prenijela obavezu po kreditu na cesusa-Ministarstvo finansija, već i dalje, za cjelokupni iznos nenaplaćenih obaveza po kreditu duži Društvo.

Društvo je usaglasilo obaveze sa kreditorom, u skladu sa članom 10. Zakona o računovodstvu i reviziji.

2. Kredit po Ugovor br. 17-01/3756, zaključen 21.08.2012. godine sa Prvom bankom Crne Gore AD Podgorica, na iznos od 150,000 EUR-a. Rok otplate je 60 mjeseci, grejs period 12 mjeseci i ugovorena kamatna stopa 7,5%+6M EURIBOR na godišnjem nivou. Kredit je bio namjenjen za nabavku opreme. U toku 2012. godine povučena su sredstva po ovom ugovoru u vrijednosti od 50,000 EUR-a koliko iznosi obaveza po navedenom kreditu na dan 31.12.2012 godine. Za obezbeđenje potraživanja povjerioca Prva banka Crne Gore AD Podgorica, Društvo je dozvolilo upis zaloge na pokretnim stvarima u vrijednosti od 311,541.93 EUR-a koja je zavedena u Registru zaloga Privrednog suda u Podgorici 03.09.2012. godine.

Društvo je usaglasilo obaveze sa kreditorom, u skladu sa članom 10. Zakona o računovodstvu i reviziji.

**1) Dugoročni krediti u zemlji**

Kreditor	Rok otplate	Početak otplate	Obezbjedenje	Kamatna stopa	Iznos na dan bilansa
1	2	3	4	5	8
1.Podgorička banka Societe Generale Group	29.12.2018	29.01.2013	Ugovor o ustupanju potraživanja i mjenice	Trom.EURI BOR+6,15% godišnje	2,500,000
2.Prva banka Crne Gore	21.07.2018	21.08.2013	Zaloga na pokretnim stvarima I mjenice	7,5%+6m EURIBOR godišnje	50,000
<b>Dugoročni krediti u zemlji - ukupno</b>					<b>2,550,000</b>

Društvo nije klasifikovalo kao kratkoročnu obavezu dio dugoročnog kredita koji dospjeva u 2013. godini, a što je bilo dužno, shodno MRS 1-»Prezentacija finansijskih izvještaja«. Da je izvršena klasifikacija kratkoročnog dijela obaveze, Društvo bi iskazalo na kratkoročnim finansijskim obavezama dio dugoročnog kredita u vrijednosti od 515,246 EUR-a.

**D10. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE**

	EUR-a	
	31. decembra 2012.	31. decembra 2011.
<b>Odložene poreske obaveze po osnovu (a do c)</b>	<b>116,125</b>	<b>98,374</b>
a) revalorizacije obračunate po stopi poreza na dobitak (paragraf 61 i 62 MRS 12)		
b) poslovnih kombinacija (paragraf 66 MRS 12)		
c) po drugim osnovama	116,125	98,374

Društvo je na dan 31.12.2012. godine, u skladu sa MRS 12, utvrdilo odložene poreske obaveze u iznosu od 116,125 EUR-a. Ove obaveze odnose se na privremene razlike između poreske osnovice po kojoj se nekretnine, postrojenja i oprema priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva prikazana u finansijskim iskazima Društva.

**D11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA**

EUR-a

	31. decembra 2012.	31. decembra 2011.
1. Priljeni avansi, depoziti i kaucije	117,937	1,258
2. Dobavljači u zemlji	907,557	634,622
3. Dobavljači u inostranstvu	1,891,549	1,651,372
4. Obaveze iz specifičnih poslova	750	14,387
<b>OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 4)</b>	<b>2,917,793</b>	<b>2,301,640</b>

Na dan 31.12.2012. godine, Društvo je na bilansnoj poziciji obaveza iz poslovanja iskazalo iznos od 2,917,793 EUR-a. U okviru ove bilansne pozicije Društvo je iskazalo:

- obaveze za primljene avanse u iznosu od 117,937 EUR-a, od kojih se 117,348 EUR-a odnosi na obaveze prema Direct Media DOO Podgorica na ime uplaćenog avansa u 2012. godini za zakup reklamnog prostora.  
U skladu sa članom 10. Zakona o računovodstvu i reviziji, Društvo je na dan 31.12.2012. godine usaglasilo obaveze za avanse.
- obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 907,557 EUR-a, čija je struktura data u narednoj tabeli:

Red. br.	Naziv dobavljača	Mjesto	31. decembra 2012	%
1	Elektrodistribucija	Podgorica	243,668	26.85
2	Vodovod i kanalizacija	Podgorica	107,328	11.83
3	Ina Crna Gora	Podgorica	60,296	6.64
4	PAM CG-Organizacija za zaštitu prava autora	Podgorica	44,044	4.85
5	Crnogorski Telekom AD	Podgorica	39,556	4.36
6	Telenor	Podgorica	24,882	2.74
7	Radio-Difuzni centar	Podgorica	21,069	2.32
8	Lovćen osiguranje Ad Podgorica	Podgorica	18,328	2.02
9	Infosream	Podgorica	17,550	1.93
10	Direct Media DOO	Podgorica	15,957	1.76
11	Advokatska kancelarija Jovović-Mugoša-Vuković	Podgorica	14,394	1.59
12	Infomont DOO	Podgorica	13,455	1.48
13	Atlas Grupa DOO	Podgorica	11,486	1.27
14	Club Travel	Podgorica	10,267	1.13
15	Ostali dobavljači u zemlji		265,277	29.23
<b>Ukupno :</b>			<b>907,557</b>	<b>100.00</b>

Na dan 31.12.2012. godine Društvo je usaglasilo 53% obaveze prema dobavljačima u zemlji.

- obaveze prema dobavljačima u inostranstvu u iznosu od 1,891,549 EUR-a. čija je struktura data u narednoj tabeli:

Red. br.	Naziv dobavljača	Mjesto	31. decembra 2012	%
1	EBU European Broadcasting	Ženeva	1,364,391	72.13
2	Globe Cast	Pariz	123,093	6.51
3	UEFA	Ženeva	115,000	6.08
4	Sportfive International SARL	Ženeva	82,249	4.35
5	MCF Mega Com Film	Beograd	21,500	1.14
6	Centuir Dooel	Strumica	21,300	1.13
7	HD-WIN	Beograd	19,000	1.00
8	NIRA	Beograd	16,890	0.89
9	IPSOS Strategic Marketing	Beograd	14,350	0.76
10	APTN-Associated Press	London	13,614	0.72
11	Trade And Sport Promotion s.r.o.	Prag	12,000	0.63
12	Fabrika	Beograd	10,000	0.53
13	Ostali dobavljači u inostranstvu		78,162	4.13
<b>Ukupno :</b>			<b>1,891,549</b>	<b>100.00</b>

Na dan bilansa, obaveze prema dobavljačima u inostranstvu su usaglašene u visini od 74% .

U okviru obaveza prema dobavljačima u inostranstvu, iskazane su obaveze u stranoj valuti kod sledećih dobavljača:

- obaveze prema ino dobavljaču SNT London u visini od 4,700 USD
- obaveze prema ino dobavljaču APTN-Associated Press London u visini od 17,946 USD i
- obaveze prema ino dobavljaču EBU European Broadcasting Union iskazane u vrijednosti od:

Valuta	Iznos
CHF	861,576.50
EUR	546,398.37
USD	12,503.00
GBP	79,893.11
EUR	541,889.37

Navedene obaveze obračunate su po srednjem kursu na dan bilansa i utvrđene su pozitivne kursne razlike od 1,545 EUR-a koje su evidentirane u korist finansijskih prihoda (Napomena D17), a negativne kursne razlike utvrđene po ovom osnovu u vrijednosti od 1,456 EUR-a su evidentirane u okviru finansijskih rashoda (Napomena D18).



Starosna struktura obaveza prema dobavljačima data je u narenom pregledu:

Red. broj	Starost obaveza prema dobavljačima	Obaveze do 2. godine starosti	Obaveze starije od 2. godine	Obaveze starije od 3. godine	Ukupno
	1	2	3	4	5(2+3+4)
1	Dobavljači u zemlji	753,006	137,111	17,440	907,557
2	Dobavljači u inostranstvu	1,304,939	572,190	14,420	1,891,548
	<b>Ukupno ( 1do 2 )</b>	<b>2,057,945</b>	<b>709,301</b>	<b>31,860</b>	<b>2,799,106</b>

U skladu sa odlukom rukovodstva, Društvo je u 2012. godini otpisalo obaveze prema dobavljačima iz inostranstva iz ranijih godina u vrijednosti od 60,170 EUR-a. Za iznos otpisanih obaveza odobreni su prihodi od smanjenja obaveza u bilansu uspjeha za 2012. godinu (Napomena D20).

## D12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR

EUR-a

	31. decembra 2012.	31. decembra 2011.
1. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog		164,029
2. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	131,120	194,863
3. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	124,585	0
4. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog putovanja, smještaja, otpremnine i drugo	27,422	26,581
5. Obaveze prema članovima Savjeta	6,438	7,568
6. Obaveze prema fizičkim licima po osnovu autorskih ugovora	16,583	40,331
7. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze za članarine i sl.)	55,149	30,811
<b>I OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 7)</b>	<b>361,295</b>	<b>464,182</b>
8. Unaprijed obračunati troškovi	3,835	0
9. Odloženi prihodi i primljene donacije	679,728	860,611
<b>II PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (8 do 9)</b>	<b>683,563</b>	<b>860,611</b>
<b>OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (I+II)</b>	<b>1,044,858</b>	<b>1,324,793</b>

Društvo je na dan 31. 12.2012. godine iskazalo obaveze nastale po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca u iznosu od 131,120 EUR-a i to za:

- Doprinos za profesionalnu rehabilitaciju invalida za 2010. i 2011.godinu 123,824 EUR-a
- Doprinos za solidarnu stambenu izgradnju koji potiče iz ranijeg perioda 7,296 EUR-a

Na dan bilansa iskazane su obaveze za kamate u iznosu od 124,585 EUR-a, a odnose se na kaznene kamate obračunate od strane Poreske uprave za neblagovremeno plaćanje obaveza za poreze i doprinose (Napomena D13 i D14).

U okviru kratkoročnih obaveza iskazane su obaveze prema zaposlenim u iznosu od 27,422 EUR-a, a koje potiču iz ranijeg perioda i za koji nam nije prezentiran osnov.

Obaveze prema članovima savjeta iskazane su u iznosu od 6,438 EUR-a i odnose se na sledeće obaveze:

- neisplaćenu naknadu za decembar 2012. godine za 9 članova Savjeta u visini od 4,422 EUR-a.
- neisplaćene naknade organima upravljanja iz ranijeg perioda za koje nam nije prezentiran osnov u visini od 2,016 EUR-a

Obaveze prema fizičkim licima za autorske ugovore su na dan bilansa iskazane u vrijednosti od 16,583 EUR-a i odnose se na:

- Obaveze za autorske ugovore u zemlji u vrijednosti od 16,066 EUR-a
- Obaveze za autorske ugovore u inostranstvu u vrijednosti od 517 EUR-a

U okviru ostalih obaveza iskazane su neizmirene obaveze za obustavljene zarade radnika u vrijednosti od 55,149 EUR-a.

Na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja iskazani su unaprijed obračunate troškovi u vrijednosti od 3,835 EUR-a.

U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 20-»Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći«, Društvo je na dan bilansa priznalo na poziciji odloženih prihoda, donacije u vrijednosti od 679,728 EUR-a.

U svojim analitičkim evidencijama Društvo iskazuje stanje odloženih prihoda od 752,756 EUR-a, što je više od iznosa priznatog u bilansima za 73,028 EUR-a.

U narednoj tabeli je prikazan analitički pregled donacija po donatorima i iznosom donacije na dan 31.12.2012.godine.

	Naziv donatora	Godina donacije	Donirani iznos	Odloženi prihod na dan 31.12.2012
1	Unido IDF SAD		84,671	20,321
2	UNIS Kovina Bosna i Hercegovina		1,060	61
3	Uprava Carina Podgorica		4,265	1,012
4	Ambasada Francuske		58,008	4,626
5	Panda Podgorica	2009	2,743	1,240
6	APTN Associated London	2009	710	242
7	Vlada Crne Gore		1,561	89
8	AVC Group	2010	1,148,808	693,656
9	RGB Podgorica	2010	7,895	4,794
10	RTS Beograd	2010	12,003	7,288
11	Agencija za razvoj Podgorica		8,300	2,135
12	Zetatrans Podgorica		11,215	1,950
13	ARD Podgorica		1,200	309
14	EBU Ženeva	2011	7,549	6,471
15	HISAR LOJSTRIK Turska	2012	8,563	8,563
<b>Ukupno ( 1 do 15 )</b>			<b>1,358,550</b>	<b>752,756</b>

Na osnovu raspoloživih informacija nismo se mogli uvjeriti u ispravnost prikazane vrijednosti odloženog prihoda i uzroke odstupanja analitičke evidencije i stanja odloženog prihoda u bilansima za 2012. godinu. Zbog prirode računovodstvenih evidencija, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo efekat navedenog odstupanja na iskazanu vrijednost odloženog prihoda u bilansu stanja, odnosno finansijski rezultat u bilansu uspjeha za 2012. godinu.

### D13. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

EUR-a

	31. decembra 2012.	31. decembra 2011.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost	<b>173,699</b>	<b>0</b>
2. Obaveze za ostale javne prihode (2.1. do 2.4.)	<b>423,757</b>	<b>368,400</b>
2.1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	3,687	0
2.2. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	420,070	368,400
<b>OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA (1 do 2)</b>	<b>597,456</b>	<b>368,400</b>

Društvo je u okviru bilansne pozicije obaveza po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda iskazalo sledeće obaveze:

- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost u visini od 173,699 EUR-a, koje se odnose na poresku obavezu za period januar-december 2012.godine
- Obaveze za porez na imovinu za 2012. godinu u vrijednosti od 3,687 EUR-a
- Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine u vrijednosti od 420,070 EUR-a koje se odnose na sledeće obaveze :

Vrsta obaveze	Godina nastanka				Iznos
	2009	2010	2011	2012	
Porez na naknade Savjetu		7,924	4,495	2,180	14,598
Porez na autorske honorare		52,817	1,502	893	55,212
Porez na otpremnine				13,535	13,535
<b>I Ukupne obaveze za porez na lična primanja</b>					<b>83,345</b>
Doprinos za PIO na autorske honorare i ugovore o djelu	65,234	67,274	40,855	2,673	176,036
Doprinos za zdravstvo na autorske honorare i ugovore o djelu	39,140	40,365	24,513	3,952	107,970
Doprinos za PIO na naknade Savjetu			21,632	18,097	39,728
<b>II Ukupne obaveze za doprinose na lična primanja</b>					<b>323,734</b>
Priraz porezu na dohodak fizičkih lica- autorski honorari		7,369	1,986	134	9,489
Priraz porezu na naknade Savjetu		1,194		1,036	2,229
Priraz na naknade zaposlenim za prevoz			1,272		1,272
<b>III Ukupne obaveze za priraz porezu</b>					<b>12,991</b>
<b>Svega (I do III)</b>					<b>420,070</b>

Poreski zakoni Crne Gore se često različito tumače i predmet su čestih izmjena. Tumačenje poreskih zakon od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva Društva. Kao rezultat iznijetog, transakcije često mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period zastarjelosti poreske obaveze je pet godina, i to znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.

**D14. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT**

EUR-a

	31. decembra 2012.	31. decembra 2011.
<b>Obaveze po osnovu poreza na dobit</b>	<b>305,568</b>	<b>372,029</b>

Na dan 31.12.2012. godine iskazana je obaveza po osnovu poreza na dobit koja potiče iz 2009. godine u vrijednosti od 305,568 EUR-a. Društvo nema priznatih odloženih poreskih sredstva po osnovu prenijetih poreskih gubitaka, zbog neizvjesnosti vezanih za pitanja, da li će na raspolaganju u budućnosti biti dovoljno oporezive dobiti za koju se mogu iskoristiti neiskorišćeni poreski gubici ili neiskorišćeni poreski krediti.

U narednoj tabeli su prikazana nepriznata odložena poreska sredstva, po godinama nastanka i isteka:

	Godina nastanka	Godina isteka	31 decembra 2012	31 decembra 2011
1	2010	2015	2,029,755	2,029,755
2	2011	2016	2,652,535	2,652,535
3	2012	2017	2,596,491	
			<b>7,278,781</b>	<b>4,682,290</b>

**D15. POSLOVNI PRIHODI**

EUR-a

	01.01-31.12. 2012.	01.01-31.12. 2011.
<b>a) Prihodi od prodaje</b>		
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	12,382	11,763
<b>I. Prihodi od prodaje robe (1)</b>	<b>12,382</b>	<b>11,763</b>
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1,506,326	976,709
3. Prihodi od prod. proizvoda i usluga na inostranom tržištu	287,712	256,012
<b>II Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (2 do 3)</b>	<b>1,794,038</b>	<b>1,232,721</b>

<b>A. PRIHODI OD PRODAJE (I+II)</b>	<b>1,806,420</b>	<b>1,244,484</b>
<b>b) Ostali prihodi</b>		
4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija	7,946,580	8,862,059
5. Prihodi od zakupnine	7,689	13,618
6. Prihodi od članarina	0	0
7. Prihodi od tantijema ili licitiranih naknada	690	760
8. Ostali poslovni prihodi	12,666	7,267
<b>B. OSTALI PRIHODI (4 do 8)</b>	<b>7,967,625</b>	<b>8,883,704</b>
<b>POSLOVNI PRIHODI (A+B)</b>	<b>9,774,045</b>	<b>10,128,188</b>

Poslovni prihodi najvećim djelom se odnose na ostale prihode obezbjeđene iz sredstava budžeta Crne Gore za 2012. godinu.

Na osnovu člana 16. Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore, iz opštih prihoda budžeta Crne Gore, za ostvarivanje osnovne djelatnosti RTCG, preusmjeravaju se sredstva na godišnjem nivou u visini od 1,2% tekućeg budžeta Crne Gore. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2012. godinu, po navedenom osnovu opredjeljena su sredstva u iznosu od 7,152,427 EUR-a i ista su u 12 mjesečnih rata, preusmjerena u korist Društva.

Po osnovu uplaćenih sredstava iz Tekuće budžetske rezerve, Društvo je ostvarilo prihod u iznosu od 400,000 EUR-a, dok je na teret budžeta Ministarstva kulture, a za sufinansiranja proizvodnje zakonom utvrđenih programskih sadržaja, ostvarilo prihod u iznosu od 200,000 EUR-a.

## D16. POSLOVNI RASHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2012.	01.01-31.12. 2011.
1. Nabavna vrijednost prodate robe	4,112	2,669
<b>I. Nabavna vrijednost prodate robe (1)</b>	<b>4,112</b>	<b>2,669</b>
2. Troškovi materijala za izradu	162,628	124,431
3. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	122,997	64,321
4. Troškovi goriva i energije	372,754	316,187
<b>II. Troškovi materijala (2 do 4)</b>	<b>658,379</b>	<b>504,940</b>

5. Troškovi zarada i naknada (bruto)	5,656,797	6,208,395
6. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca	739,089	816,719
7. Troškovi naknada po ugovoru o djelu	23,916	3,669
8. Troškovi naknada po autorskim ugovorima	240,618	319,114
9. Troškovi naknada članovima Savjeta	92,899	79,396
10. Troškovi otpremnina kod raskida radnog odnosa	415,498	767,059
11. Troškovi dnevnica i putnih troškova na službenim putovanjima	284,482	339,655
12. Troškovi naknada za prevoz radnika do posla	267,536	313,115
13. Ostali lični rashodi i naknade	79,443	106,777
<b>III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja (5 do 13)</b>	<b>7,800,278</b>	<b>8,953,900</b>
14. Troškovi amortizacije	776,811	1,230,415
<b>IV. Troškovi amortizacije i rezervisanja - ukupno (14)</b>	<b>776,811</b>	<b>1,230,415</b>
15. Troškovi snimanja i troškovi prava prikazivanja	1,354,249	1,120,175
16. Troškovi transportnih i PTT usluga	350,842	334,317
17. Troškovi usluga na održavanju	108,683	41,243
18. Troškovi zakupnina	218,361	372,795
19. Troškovi reklame i propagande	1,755	0
<b>a) Troškovi proizvodnih usluga (15 do 19)</b>	<b>2,033,890</b>	<b>1,868,530</b>
20. Troškovi neproizvodnih usluga	141,077	67,401
21. Troškovi reprezentacije	34,249	12,787
22. Troškovi premije osiguranja	40,426	31,217
23. Troškovi platnog prometa	60,664	34,180
24. Troškovi članarina	106,330	246,544
25. Troškovi poreza	189,019	14,356
26. Ostali nematerijalni troškovi	8,525	3,257
<b>b) Nematerijalni troškovi (20 do 26)</b>	<b>580,291</b>	<b>409,741</b>
<b>V Ostali poslovni rashodi (a+b)</b>	<b>2,614,181</b>	<b>2,278,271</b>
<b>POSLOVNI RASHODI (I do V)</b>	<b>11,853,761</b>	<b>12,970,195</b>
<b>POSLOVNI DOBITAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>POSLOVNI GUBITAK</b>	<b>2,079,716</b>	<b>2,842,007</b>

U cilju rješavanja viška zaposlenih, Društvo je u toku 2012.godine isplatilo otpremnine za 30 radnika i to :

- Za 7 radnika po sporazumnom raskidu radnog odnosa u visini od 98,242 EUR-a bruto
- Za 23 radnika uslijed prestanka potrebe za radom zaposlenih uslijed tehnoloških promjena u vrijednosti od 317,256 EUR-a bruto..

Visina otpremnina utvrđena je u skladu sa Zakonom o radu i Odlukom rukovodstva od 23.12.2011.godine.

Društvo nije izvršilo procjenu beneficija po osnovu otpremnina prilikom odlaska radnika u penziju i jubilarnih nagrada za zaposlene u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu, niti je u finansijskim iskazima za 2012. godinu priznalo rezervisanja po tom osnovu. U skladu sa MRS 19-»Primanja zaposlenih«, rezervisanja za beneficije zaposlenima obračunavaju se na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima. Nije bila raspoloživa odgovarajuća procjena ovlašćenog aktuara i shodno tome nije bilo moguće kvantifikovati efekte ove procjene na finansijske iskaze za 2012.godinu.

### D17. FINANSIJSKI PRIHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2012.	01.01-31.12. 2011.
1. Prihodi od kamata	3,734	735
2. Pozitivne kursne razlike	3,255	14,863
3. Ostali finansijski prihodi	176	2,409
<b>FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 3)</b>	<b>7,165</b>	<b>18,007</b>

### D18. FINANSIJSKI RASHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2012.	01.01-31.12. 2011.
1. Rashodi kamata	263,855	83,694
2. Negativne kursne razlike	5,421	29,267
3. Ostali finansijski rashodi	31,341	
<b>FINANSIJSKI RASHODI (1 do 3)</b>	<b>300,617</b>	<b>112,961</b>



**D19. OSTALI PRIHODI**

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2012.	01.01-31.12. 2011.
1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1,855	
2. Naplaćena otpisana potraživanja	69,914	
3. Prihodi od smanjenja obaveza	70,830	33,017
4. Ostali nepomenuti prihodi	600	
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	1,439	
<b>OSTALI PRIHODI (1 do 5)</b>	<b>144,638</b>	<b>33,017</b>

**D20. OSTALI RASHODI**

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2012.	01.01-31.12. 2011.
1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater. ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	31,059	6,658
2. Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	175,274	5,775
3. Rashodi po osnovu rashodavanja zaliha materijala i robe	116	
4. Ostali nepomenuti rashodi	6,109	1,106
5. Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		951,637
6. Rashodi iz ranijeg perioda	62,052	
<b>OSTALI RASHODI (1 do 5)</b>	<b>274,610</b>	<b>965,175</b>

**D21. DOBITAK I GUBITAK**

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2012.	01.01-31.12. 2011.
1. Gubitak prije oporezivanja	2,503,140	3,869,119
2. Odloženi poreski rashodi perioda	17,751	(17,848)
<b>Neto gubitak (1+2)</b>	<b>2,520,891</b>	<b>3,851,271</b>

**D22. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA**

Vlada Crne Gore je Budžetom za 2013. godinu predvidjela da će u toku 2013. godine preuzeti dugove Društva u vrijednosti od 2,400,000 EUR-a koji se odnose na sledeće:

- obaveze Društva prema European Broadcasting Union u vrijednosti od 1,100,000 EUR-a
- Obaveze Društva za poreze u vrijednosti od 900,000 EUR-a
- Obaveze Društva prema Elektroprivredi Crne Gore i drugim dobavljačima u vrijednosti od 400,000 EUR-a.

U toku su dogovori sa Vladom u vezi procedura vezanih realizaciju ovog angažmana.

**D23. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE**

Na dan 31. decembra 2012. godine, protiv Društva se vodi više sudskih sporova u kojima prema nama dostupnim podacima, tužioci potražuju iznos od 1,648,971 EUR-a, sa tim da za jedan broj sporova nije data procjena vrijednosti, niti je data procjena mogućih efekata zateznih kamata. Prema izjavi ovlašćenih zastupnika Društva, nije moguće sa sigurnošću predvidjeti konačan ishod sporova.

Najveći iznos potraživanja je 900,000 EUR-a, u vezi tužbe koju je podnio Radio-difuzni centar DOO Podgorica, za plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa putem zemaljskih sistema, a po osnovu Zakona o javnim radio-difuznim servisima u Crnoj Gori.

Društvo je pokrenulo inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 19 stav 4 i člana 63 a Zakona o javnim radio-difuznim servisima u Crnoj Gori.

Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima, jer po procjeni rukovodstva, neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

## D24. FINANSIJSKA STABILNOST

	EUR-a	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Stalna imovina	38,995,097	39,453,622
2. Zalihe i dati avansi	157,089	148,376
3. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva obustavljenog poslovanja	0	0
<b>I. Dugoročno vezana imovina (1 do 3)</b>	<b>39,152,186</b>	<b>39,601,998</b>
4. Kapital umanjen za gubitke do visine kapitala i otkupljene sopstvene akcije	32,841,850	35,325,250
5. Dugoročna rezervisanja	0	0
6. Dugoročne obaveze	2,550,000	1,000,000
<b>II. Trajni i dugoročni kapital (4 do 6)</b>	<b>35,391,850</b>	<b>36,325,250</b>
<b>Koeficijent finansijske stabilnosti (I/II)</b>	<b>1.11</b>	<b>1.09</b>
Referentna vrednost ...treba da bude manje od...	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

Koeficijent finansijske stabilnosti je viši od jedan, dugoročno vezana imovina je veća od trajnog i dugoročnog kapitala u iznosu od 3,760,336 EUR-a, što znači da je u oblasti dugoročnog finansiranja otežano održavanje likvidnosti.

**D25. RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA**

EUR-a

	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
1. Poslovni prihodi	9,774,045	10,128,188
2. Varijabilni rashodi	5,693,496	5,893,378
<b>3. Marža pokrića (1-2)</b>	<b>4,080,549</b>	<b>4,234,810</b>
4. Fiksni i pretežno fiksni rashodi	6,160,265	7,076,817
5. Neto finansijski rashodi	293,452	94,954
6. Dobitak redovne aktivnosti (3-4-5)	(2,373,168)	(2,936,961)
7. Koeficijent marže pokrića (3/1)	0.4175	0.4181
8. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (4+5)/7	15,458,440	17,152,374
9. Iznos ostvarenog poslovnog prihoda iznad potrebnog prihoda za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (1-8) ako je 1>8	-	-
10. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti 9/1 x 100	-	-
11. Iznos potrebnog poslovnog prihoda za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti iznad ostvarenog poslovnog prihoda (8-1) ako je 8>1	5,684,395	7,024,186
12. Stopa nedostatka poslovnog prihoda za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (11/1) x 100	58.16%	69.35%

Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti je veći od ostvarenog poslovnog prihoda za 5,684,395 EUR-a. Neophodno je da Društvo sačini program za izlazak iz zone poslovanja sa gubitkom.